

1875
NOT

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Kantonalna uprava za inspekcijske
poslove



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Кантонална управа за инспекцијске
послове

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Cantonal Administration for Inspection Issues



Broj: 14-02-04-02316/20
Sarajevo, Maj 21. 2020. godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
(Na pažnju , predsjedavajućeg, Mirze Čelika)

PREDMET: *Odgovor na zastupničku inicijativu broj: 01-04-10308-24/20 od 23.04.2020. godine, pokrenutu od strane Neire Dizdarević - dostavlja se;*

Zastupnica Neira Dizdarević, na 24. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.04.2020. godine pokrenula je zastupničku inicijativu koja glasi

" U odgovoru u aktu broj UP-1-14-06-19.2-06992/20 od 16.04.2020. godine, obavijestili ste me o izradi monitoringa emisije polutanata u zrak od strane pravnih lica. Molim da za ista pravna lica pomenuta u aktu (za svakog od njih) izvršite novi inspekcijski nadzor da li pomenuta pravna lica ipotrebljavaju čvrsta goriva u skladu sa članom 17. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo" br.23/16)

Molim da mi dostavite kopiju dokumenta kojim se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 17. stav (3) kod svakog nadziranog lica. "

O D G O V O R

Postupajući u skladu sa navodima iz dostavljene zastupničke inicijative, izvršeni su inspekcijski nadzori na okolnosti traženoj u istoj, kod slijedećih subjekata nadzora:



web: <http://kuip.ks.gov.ba>, mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)

+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)

Fax: + 387 (0) 33 770-151, + 387 (0) 33 569-890

Sarajevo, Aleja Bosne Srebrenе bb

1."KALEA" d.o.o.Sarajevo,

Subjekt kontrole za potrebe proizvodnog pogona posjeduje kotao snage 350 KW koji kao energent koristi ugalj.Urađen monitoring emisija polutanata u zrak putem firme "Institut za zaštitu i obrazovanje" d.o.o. Tuzla;

2. "AMA ADRIATIK" d.o.o. Sarajevo,

subjekt kontrole posjeduje kotao snage 300 KW a kao energent se koristi pelet.Urađen monitoring emisija polutanata u zrak putem firme "INPROZ" doo Tuzla;

3. SPD"TYSON" , - farma brojlera,

subjekt kontrole za potrebe obavljanja djelatnosti posjeduje kotao snage 120 KW a kao energent koristi drvo.Ponovljeni inspekcijski nadzor je u toku;

4."ALTERNATIVA" d.o.o. Sarajevo,

subjekt kontrole posjeduje kotlovcu sa instalirana dva kotla snage po 300 KW a koja kao energent koriste pelet i posjeduje male količine zaliha uglja.Urađen monitoring emisija u zrak putem firme "Dvokut Pro" d.o.o. Sarajevo.Inspekcijski nadzor u toku;

5."BINGO" d.o.o. Ilijaš,

subjekt kontrole posjeduje kotao snage 250 KW i kao energent koristi ugalj.Monitoring emisija u zrak urađen putem "TQM" d.o.o. Lukavac;

6."DRVOMARKET" PJ ("INTRLINGUM" d.o.o.) Sarajevo,

Subjekt kontrole posjeduje kotao snage 65 KW i kao energent koristi ugalj. Monitoring emisija u zrak urađen putem firme "Inspekt-RGH" d.o.o. Sarajevo;

7."TREF-PRODUKT" d.o.o. Sarajevo,

Subjekt kontrole posjeduje kotao snage 500 KW i kao energent koristi ugalj. Urađen monitoring emisija u zrak putem firme "Inspekt-RGH" d.o.o. Sarajevo;

8."FAZUM GRADNJA" d.o.o. Ilijaš,

Subjekt kontrole posjeduje kotao snage 35 KW a kao energent koristi ugalj.Nije obaveznik izrade monitoringa (kotao snage manji od 50 KW). Monitoring emisija u zrak urađen radi kontrole putem firme "Inspekt-RGH" d.o.o. Sarajevo;

9."KLIŠE KOP" d.o.o.

Subjekt kontrole lociran u prizemnoj etaži privatnog objekta vlasnika Palaska Fatmira.Vlasnik posjeduje kotlovcu sa instaliranim kotlom snage 120 KW te kao energent koristi drvo i ugalj. Urađen monitoring emisija u zrak putem "Inspekt-RGH" d.o.o. Sarajevo;

10."XYLON CORPORATION" d.o.o. Ilijaš,

Subjekt kontrole posjeduje kotao snage 2,75 MW i u nadležnosti je Federalne inspekcije zaštite okoliša. Kao energent se koristi drvena pilota iz proizvodnog procesa.

Urađen monitoring emisija u zrak putem firme "Inspekt-RGH" d.o.o. Sarajevo;

11."MABO" d.o.o. Ilijaš,

Subjekt kontrole posjeduje kotao snage 200 KW i kao energent koristi ugalj. Urađen monitoring emisija u zrak putem firme "Inspekt-RGH" doo, Sarajevo;

12."GRBO" d.o.o. Sarajevo,

Subjekt kontrole posjeduje kotao snage 100 KW i kao energent koristi pelet. Urađen monitoring emisija u zrak putem firme "Inspekt-RGH" do.o. Sarajevo;



13."BRAĆA MUJIĆ" d.o.o. Export-Import" Sarajevo,

Subjekt kontrole posjeduje kotao snage 700 kw koji koristi plin kao energet. Urađen monitoring emisija u zrak putem firme "Inspekt-RGH" d.o.o. Sarajevo;

14."BOLETUS" d.o.o. Sarajevo,

Subjekt kontrole posjeduje kotao snage 110 KW i kao energet koristi pelet.Urađen monitoring emisija u zrak putem firme "Dvokut-PRO" d.o.o. Sarajevo;

15."AGRIKOM" d.o.o. Sarajevo,

Subjekt kontrole posjeduje kotao snage 200 KW i kao energet koristi ugalj i ogrjevno drvo.Urađen monitoring emisija u zrak putem firme "Inspekt-RGH" d.o.o. Sarajevo;

16."NOVA AMBIJENTA" d.o.o. Sarajevo,

Subjekt kontrole posjeduje kotao snage 110 KW i kao energet koristi ogrjevno drvo i ugalj.Urađen monitoring emisija u zrak putem firme "Dvokut-Pro" d.o.o. Sarajevo;

17."AVANTI " d.o.o.Sarajevo prodavnica br.6,

Subjekt kontrole posjeduje peć snage 75 KW i kao energet koristi pelet.Urađen monitoring emisija u zrak putem firme "Dvokut-Pro" d.o.o. Sarajevo;

18."FARANG-TSC" d.o.o.Sarajevo,

Subjekt kontrole posjeduje kotao snage 450 KW i kao energet koristi pelet. Urađen monitoring emisija u zrak putem firme "Dvokut-Pro" d.o.o. Sarajevo;

19."INZA LAB" d.o.o. Sarajevo,

Subjekt kontrole posjeduje ispitnu peć snage 450 KW i kao energet koristi plin.Urađen monitoring emisija u zrak putem firme "Dvokut-Pro" d.o.o. Sarajevo;

20."ZIJADIĆ" d.o.o. Sarajevo,

Subjekt kontrole posjeduje kotao snage 200 KW i kao energet koristi ugalj RMU Breza Urađen monitoring emisija u zrak putem firme "Inspekt-RGH" d.o.o. Sarajevo koji je dostavljen Ministarstvu prostornog uređenja,građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. Dana 13.05.2020.godine izvršen ponovni inspekcijski nadzor i utvrđeno da kotao nije u funkciji obzirom da je prema izjavi odgovornog lica završena grijna sezona. U momentu inspekcijskog nadzora na licu mjesta zatečena količina od cca 100 kg uglja;

21."GAFI" d.o.o. Sarajevo,

Subjekt kontrole posjeduje peć snage 50 KW koja kao energet koristi pelet. Postupak izrade monitoringa emisija u zrak je u toku;

22.Institut za istraživanje zločina ,

Subjekt kontrole posjeduje peć snage 300 KW koja kao energet koristi pelet, urađen monitoring emisija u zrak putem firme "Dvokut-Pro" d.o.o. Sarajevo.

23."F&B" d.o.o. Sarajevo,

Subjekt kontrole posjeduje peć snage 300 KW koja kao energet koristi pelet. Urađen monitoring emisija u zrak putem firme "Dvokut-Pro" d.o.o. Sarajevo;

24."BERLIJETA" d.o.o. Sarajevo,

Subjekt kontrole posjeduje dva kotle snage 200 KW i 75 KW i kao energet koristi pelet. Urađen monitoring emisija u zrak i postupak je u toku;

25."Metix-AS" d.o.o. Sarajevo,

Subjekt kontrole posjeduje peć snage 90 KW i kao energet se koristio grijevno drvo.Urađen monitoring emisija u zrak putem firme "Inspekt-RGH" d.o.o. Sarajevo;



26."HMK Promet" d.o.o. Sarajevo ,

Subjekt kontrole posjeduje peć snage 90 KW i kao energet koristi ogrijevno drvo.
Urađen monitoring emisija u zrak putem firme "Inspekt-RGH" d.o.o. Sarajevo.

Tražena kopija dokumenata je u prilogu odgovora.

S poštovanjem,

Prilozi: kao u tekstu

Dostavlja se:

1. *Predsjedavajući Skupštine KS*
2. *Sekretar Skupštine KS*
3. *Sekretar Vlade KS*
4. *a/a*



web: <http://kuip.ks.gov.ba>, mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)


+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)

Fax: + 387 (0) 33 770-151, + 387 (0) 33 569-890

Sarajevo, Aleja Bosne Srebrenе bb

An

Laboratorija za arhitektonsku fiziku i zaštitu okoliša



Januar, 2020.

IZVJEŠTAJ O MJERENJIMA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ZRAK

Na lokalitetu: "F&B GROUP" d.o.o. Sarajevo – P.J. 1 Caffe i piceria

Naručilac: "F&B GROUP" d.o.o. Sarajevo – P.J. 1
Caffe i piceria

Izvještaj broj:
IE-006-L1/20

BAS EN ISO/IEC 17025




Kopiranje pojedinih dijelova izvještaja o ispitivanju nije dopušteno bez prethodne pismene saglasnosti laboratorije

IZVJEŠTAJ O MJERENJIMA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ZRAK

Naručilac: "F&B GROUP" d.o.o. Sarajevo

1. LOKACIJA POSTROJENJA



Slika 1.1. Lokacije kotlovnice objekta "F&B GROUP" d.o.o. Sarajevo (Izvor:Google Earth)

2. OPIS POSTROJENJA I MJERNIH MJESTA

KOTAO 1

Proizvođač: EKO Line-Kovan
Tip: EKO-1-300
Kapacitet u kW: 300
Godina proizvodnje: 2009
Fabrički broj: 09130036



Slika 2.1. Slika kotla



Laboratorija za arhitektonsku fiziku i zaštitu okoliša
DVOKUT pro Ayde Hurne 11, BA - 71 000 Sarajevo
Tel: +387 33 447 875 Fax: +387 33 447 881
e mail: dvokut@bih.net.ba
web: www.dvokut.ba



Izvještaj broj:
IE-006-L1/20

Strana 4 od 12

IZVJEŠTAJ O MJERENJIMA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ZRAK

Naručilac: "F&B GROUP" d.o.o. Sarajevo

Tabela 10.1.: Usporedba izmjerena koncentracija zagađujućih materija u dimnim plinovima sa Graničnim vrijednostima prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (Sl.novine F BiH br. 03/13) – Prilog VI, postojeća mala postrojenja za sagorijevanje: energetičko gorivo

Parametar	Granična vrijednost emisije	Rezultati svedeni na suhi gas, normalno stanje i $O_{2\text{Ref}}$ za
$CO \text{ [mg/Nm}^3]$	1000	369,58
$NO_x \text{ [mg/Nm}^3]$	400	167,13
Vrste čestice $[\text{mg/Nm}^3]$	150	-
Dimni broj (Skala po Bacharachu)	0	0

11. KOMENTAR REZULTATA MJERENJA

Na temelju izmjerena vrijednosti, te izvedenih proračuna, može se zaključiti da koncentracije u dimnim plinovima ne prelaze granične vrijednosti propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (Sl.novine F BiH br. 03/13).

12. PRILOZI

- Certifikati o kalibraciji korištene opreme i CRM materijala
- Plan mjerena
- Obrazac za Kanton Sarajevo

*** Kraj Izvještaja o ispitivanju***



Laboratorija za arhitektonsku fiziku i zaštitu okoliša
DVOKUT pro Avde Hume 11, BA - 71 000 Sarajevo
Tel: +387 33 447 875 Fax: +387 33 447 881
e-mail: dvokut@bih.net.ba
web: www.dvokut.ba



Izvještaj broj:
IE-006-L1/20

Strana 12 od 12

"Gaf 213 "do
december 2013



Vrsta analize

Tipo di analisi

Ukupna vlagu
Umidità totale
Pepeo
Gereni %

% m/m

% m/m

% m/m

Sagoriva materija
Materiali combustibili

Isparjive materije
Di sostanze volatili

CfX

% m/m


Rač. metoda
Alcalcolo


ES EN 14775

ES EN 14918

Metod
Metodo

DATI
DATI








«Inspekt – RGH» d.o.o. Sarajevo
In spe kcijsko tijelo
Hamdije Kreševljakovića 18/I, 71 000 Sarajevo
Centrala: Tel.: ++ 387 33 225 880; 225 881; 225 884.
Faks: ++ 387 33 225 882.

Datum: 11.12.2019.
Broj: 293/19
Strana: 1 od 12

In spe kcijsko tijelo radi u saglasnosti sa pravilima FIA-London

**IZVJEŠTAJ O MJERENJU EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH
MATERIJA U ZRAK ZA «ZIJADIĆ EXPORT-IMPORT» D.O.O.
SARAJEVO**

Tehnički upravodilac inspekcijskog tijela:



Zaimović Mirsad, dipl. ing. hem.

Sarajevo, decembar/2019.

Izvještaj se ne smije umnožavati osim kao cjelina, bez odobrenja Inspekcijskog tijela.
Rezultati inspekcije se odnose na kontrolisanu vrstu robe i validni su samo za mjesto i
datum kontrole. Izvještaj bez numerički obilježenog holograma nije validan.


File:



«Inspekt – RGH» d.o.o. Sarajevo
I n s p e k c i j s k o t i j e l o
Hamđije Kreševljakovića 18/I, 71 000 Sarajevo
Centrala: Tel.: ++ 387 33 225 880; 225 881; 225 884.
Faks: ++ 387 33 225 882.

Datum: 11.12.2019.
Broj: 293/19
Strana: 5 od 12

I n s p e k c i j s k o t i j e l o r a d i u s a g l a s n o s t i s a p r a v i l i m a I F I A - L o n d o n



Slika 2. Prikaz mikrolokacije mjerena

2. OPIS POSTROJENJA U KOJEM SE VRŠI MJERENJE

2.1. Opis industrijskog kompleksa

Osnovna djelatnost	Datum puštanja u pogon	Broj radnih sati postrojenja/god.	Potrošnja goriva isput br.1	Proizvodni program	Kapacitet proizvodnog pogona
Prodaja građevinskog materijala	/	Tokom gr.sezone	20 t (RMU Breza)	/	/

2.2. Tehnički podaci o postrojenju u kojem se vrši mjereno:

Proizvođač	Tip	Kapacitet	Energet/vrsta i porijeklo*	Toplotna snaga	Dimenzije
Lafat Komerc	/	200 kW	Ugalj	/	/

*Navesti ukoliko se koriste neki aditivi, udio nečistoća.



«Inspekt – RGH» d.o.o. Sarajevo

In spe kcijsko tijelo

Hamdije Kreševljakovića 18/I, 71 000 Sarajevo

Centrala: Tel.: ++ 387 33 225 880; 225 881; 225 884.

Faks: ++ 387 33 225 882.

Datum: 11.12.2019.

Broj: 293/19

Strana: 10 od 12

In spe kcijsko tijelo radi u saglasnosti sa pravilima IFIA - London

7. REZULTATI MJERENJA

Vrsta robe:

Emisija u zrak iz stacionarnih izvora

Br. naloga/ID kod:

N/19-020-000001/19

Broj narudžbe/Ugovora:

Nar. br. 19-020-000001/19 od 03.12.2019.g.

Korisnik usluge:

Zijadić export-import d.o.o. Sarajevo

Mjerenje izvršio:

Ispitni laboratorij Kakani

Mjerenje vršeno na:

Dimovodni kanal kotla

Mjesto i datum mjerjenja:


Sokolović kolonija, Sarajevo, 06.12.2019. godine

Mjesto ispitivanja:

Kakanj

Hologram br.:

35220



R. br.:1	Kotlovska postrojenje br.1 Energent: Ugaj (RMU Breza) 20 t	Datum i vrijeme mjerena: 06.12.2019. 15:15-16:30h		
Način rada postrojenja:	kontinualan			
Vrijeme uzorkovanja: 15:15-16:30 h				
Referentni sadržaj kisika, O ₂ : 6%				
Unutrašnja dimenzija (presjek) dimnog kanala peći (m): 0,30		Površina presjeka (m ²): 0,071		
Brzinā plinova (m/s): /				
Temperatura plinova (°C) ²⁾ : 110,3	Temperatura zraka okoline (°C) ³⁾ : 1			
Pritisak plinova (Pa) ²⁾ : /				
Volumni protok plinova (m ³ /h): /				
Volumni protok plinova normiran (n.u. P,T), Nm ³ /h ²⁾ : /				
Volumni protok plinova sveden na ref. sadržaj kisika, Nm ³ /h ²⁾ : /				

²⁾ Metod nije akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH – BATA.

³⁾ Modificirana standardna metoda validirana od strane proizvođača opreme.

Mjereni parametri	Izmjerene vrijednosti	Mjerna nesigurnost	Rezultati svedeni na n.u.ref.O ₂	Granične vrijednosti	Godišnje opterećenje (t/god.)
Kisik, O ₂	13,49 %	0,28	/	/	/
Ugljen (II) oksid, (CO)	400,07 ppm	17,62	998,84 mg/Nm ³	1000 mg/Nm ³	0,209
Ugljen (IV) oksid, (CO ₂)	6,30 %	0,13	/	/	/
Azotni oksidi, (NO _x)	67,34 ppm	4,96	275,72 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³	0,041*
Sumpor (IV) oksid, (SO ₂)	131,66 ppm	10,20	752,09 mg/Nm ³	/	1,01*
Čvrste čestice	/	/	/	150 mg/Nm ³	0,015*
Čađ (po Bacharach-u) ²⁾	/	/	/	/	/

²⁾ Metod nije akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH – BATA.

*Obrazac o proračunima godišnjeg opterećenja u prilogu izvještaja.

Ocjena usklađenosti:

Shodno rezultatima provedene inspekcije potvrđujemo da koncentracije zagađujućih materija ZADOVOLJAVAJU granične vrijednosti propisane važećim zakonskim normama.

Tehnički rukovodilac Inspekcijskog tijela:

M.P.

Zaimović Mirsad, dipl. ing. hem.

UNIVERZITET U SARAJEVU
Institut za istraživanje zločina protiv
čovječnosti i međunarodnog prava
S A R A J E V O



UNIVERSITY OF SARAJEVO
Institute for the Research of Crimes
Against Humanity and International Law
S A R A J E V O

Broj: 36-1/I-20

Sarajevo, 27. januar 2020. godine

27-01-2020

E. Č.
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja,
gradenja i zaštite okoliša

Predmet: Izvještaj o izvršenom monitoringu emisije zagađujućih materija u zraku iz kotlovnice locirane u objektu Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, dostavlja se

Poštovani,

u skladu s Rješenjem Inspektorata urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije broj UP-1-14-06/13-23.2-24457/19 od 20. decembra 2019. godine, u prilogu vam dostavljamo Izvještaj o izvršenom monitoringu emisije zagađujućih materija u zraku iz kotlovnice locirane u objektu Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR

Milivoj Šimić, naučni saradnik



IZVJEŠTAJ O MJERENJU EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ZRAK ZA H-M-K PROMET D.O.O. SARAJEVO

Tehnički rukovodilac inspekcijskog tijela:

Zaimović Mirsad, dipl. ing. hem.



Sarajevo, februar/2020.



Slika 2. Prikaz mikrolokacije mjerena

2. OPIS POSTROJENJA U KOJEM SE VRŠI MJERENJE

2.1. Opis industrijskog kompleksa

Osnovna djelatnost	Datum puštanja u pogon	Broj radnih sati postrojenja/god.	Potrošnja goriva ispust br.1	Proizvodni program	Kapacitet proizvodnog pogona
Pilana	/	/	72 m ³ drva/51696kg	/	/

2.2. Tehnički podaci o postrojenju u kojem se vrši mjerjenje:

Proizvođač	Tip	Kapacitet	Energet/vrsta i porijeklo*	Toplotna snaga	Dimenzije
Termomont	TKK3 90	90 kW	Drvo-ogr.drvo	/	/

*Navesti ukoliko se koriste neki aditivi, udio nečistoća.



Inspeksijsko tijelo radi u saglasnosti sa pravilima IFIA - London

7. REZULTATI MJERENJA

Vrsta robe:	Emisija u zrak iz stacionarnih izvora
Br. naloga/ID kod:	N/IN-I-476/20
Broj narudžbe/Ugovora:	Narudžba br.IN-I-476/20 od 20.02.2020.g.
Korisnik usluge:	H-M-K Promet d.o.o. Sarajevo
Mjerenje izvršio:	Ispitini laboratorij Kakanj
Mjerenje vršeno na:	Dimovodni kanal kotlovnog postrojenja
Mjesto i datum mjerenja:	Sarajevo, 24.02.2020. godine
Mjesto ispitivanja:	Kakanj
Hologram br.:	36677

R. br.:1	Kotlovsko postrojenje br.1 Energent: Drvo	Datum i vrijeme mjerenja: 24.02.2020. 10:30-11:15h		
Način rada postrojenja:	kontinualan			
Vrijeme uzorkovanja: 10:30-11:15 h				
Referentni sadržaj kisika, O ₂ : 11% -nije svedeno jer je izmjereni kisik manji od ref.				
Umutrašnja dimenzija (presjek) dimnog kanala peći (m): 0,30		Površina presjeka (m ²): 0,071		
Brzina plinova (m/s): /				
Temperatura plinova (°C) ²⁾ : 107,5		Temperatura zraka okoline (°C) ³⁾²⁾ : 4,2		
Pritisak plinova (Pa) ²⁾ : /				
Volumni protok plinova (m ³ /h): /				
Volumni protok plinova normiran (n.u. P,T), Nm ³ /h ²⁾ : /				
Volumni protok plinova sveden na ref. sadržaj kisika, Nm ³ /h ²⁾ : /				

²⁾ Metod nije akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH - BATA.

³⁾ Modificirana standardna metoda validirana od strane proizvođača opreme.

Mjereni parametri	Izmjerene vrijednosti	Mjerna nesigurnost	Rezultati svedeni na n.u.ref.O ₂	Granične vrijednosti	Godišnje opterećenje (t/god.)
Kisik, O ₂	10,56 %	0,21	/	/	/
Uglijen (II) oksid, (CO)	395,23 ppm	22,11	494,03 mg/Nm ³	1000 mg/Nm ³	0,268
Uglijen (IV) oksid, (CO ₂)	7,51 %	0,15	/	/	/
Azotni oksidi, (NO _x)	36,30 ppm	1,57	74,41 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³	0,106*
Sumpor (IV) oksid, (SO ₂)	17,01 ppm	1,37	48,64 mg/Nm ³	/	0,015*
Čvrste čestice	/	/	/	150 mg/Nm ³	0,040*
Čad (po Bacharach-u) ²⁾	/	/	/	/	/

²⁾ Metod nije akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH - BATA.

*God.opterećenje na osnovu obrasca za proračun god.opterećenja FZZOFBIH-u prilogu.

OCJENA USKLAĐENOSTI:

Shodno rezultatima provedene inspekcije potvrđujemo da koncentracije zagađujućih materija ZADOVOLJAVAJU granične vrijednosti propisane važećim zakonskim normama.

Tehnički rukovodilac Inspeksijskog tijela:



Zaimović Mirsad, upr. mag. inż.



«Inspekt – RGH» d.o.o. Sarajevo

In spek cij sko tijelo

Hamdije Kreševljakovića 18/I, 71 000 Sarajevo

Centrala: Tel: ++ 387 33 225 880; 225 881; 225 884.

Faks: ++ 387 33 225 882.

Datum: 11.02.2020.

Broj: 48/20

Strana: 1 od 12

In spek cij sko tijelo radi u saglasnosti sa pravilima IFIA - London

**IZVJEŠTAJ O MJERENJU EMISIJE ZAGADUJUĆIH
MATERIJA U ZRAK ZA METIX-AS D.O.O. SARAJEVO**

Tehnički rukovodilac inspekcijskog tijela:

Zaimović Mirsad, dipl. ing. hem.



Sarajevo, februar/2020.



«Inspekt – RGH» d.o.o. Sarajevo
Inspekcijsko tijelo
Hamdije Kreševljakovića 18/1, 71 000 Sarajevo
Centrala: Tel.: ++ 387 33 225 880; 225 881; 225 884.
Faks: ++ 387 33 225 882.

Datum: 11.02.2020.

Broj: 48/20


Strana: 11 od 12

Inspekcijsko tijelo radi u saglasnosti sa pravilima IFLA – London

8. ZAKLJUČAK

Na osnovu izmjerenih koncentracija zagađujućih materija u zrak iz stacionarnih izvora za «Metix-AS d.o.o. Sarajevo», izvršenih dana 10.02.2020. godine, može se zaključiti da ovako dobijene vrijednosti **ne prelaze granične vrijednosti emisija**, propisane važećim zakonskim i podzakonskim normama.

Preporuke za unaprjeđenje stanja ako su izmjerene vrijednosti veće od dozvoljenih: /.



Tehnički rukovodilac inspekcijskog tijela:

M.P.


Zaimović Mirsad, dipl. ing. hem.



TOPLING

+387 51 / 645-100

Prnjavor

BIH

www.toppling.com



Tip

BT-200

Fab.br./godina izrade

46 / 2016

Nom snaga (kW)

200

Opseg snaga

60-200

Max.doz.pri. (bar)

2.5

Max.doz.tem.vr. (C)

90

Sadržaj vode (L)

620

Ispitni pritisak (bar)

4

Klas.prema EN 303-5

3

Električno napajanje

napon [V]

230

frekve. [Hz]

50

struja [A]

7

elsnaga [W]

700

ThermoFLUX

ThermoFLUX O.O.O.
Engels 3, 70 101 Joyce
Bosnia - tel. 220118


Studio 1000, Kotorino 100
Department: Wood wallet D-100
PELLENC 75


2015	2016
75 mm	25-75 mm
3 mm	3 mm
30 °C	21


MIR KUNING RONDA

Bukit-Jelutong

15 kg ± 5%









Decembar, 2019.

IZVJEŠTAJ O MJERENJIMA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ZRAK

Na lokalitetu: INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV
ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA UNIVERZITETA U
SARAJEVU

Naručilac:
INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV
ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

Izvještaj broj:
IE-285-L1/19




Tabela 10.1.: Usporedba izmjerenih koncentracija zagađujućih materija u dimnim plinovima sa Graničnim vrijednostima prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorjevanje (Sl.novine F BiH br. 03/13) - Prilog VI, postojeća mola postrojenja za sagorjevanje: energent čvrsto gorivo


Parameter	Granična vrijednost emisije	Rezultati svedeni na suhi gas, normalno stanje i $O_{2\text{ref}}$
		Kotao 1/1
CO (mg/Nm ³)	1000	239,08
NO _x (mg/Nm ³)	400	136,81
Čvrste čestice	150	46,17
Dimni broj (skala po Bacharachu)	1	0

11. KOMENTAR REZULTATA MJERENJA

Na temelju izmjerenih vrijednosti, te izведенih proračuna, može se zaključiti da koncentracije u dimnim plinovima ne prelaze granične vrijednosti propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorjevanje (Sl.novine F BiH br. 03/13).

12. PRILOZI

- Certifikati o kalibraciji korištene opreme i CRM materijala
- Obrasci o emisijama u zrak za Kanton Sarajevo
- Plan mjerenja



Septembar, 2019.

IZVJEŠTAJ O MJERENJIMA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ZRAK

Na lokalitetu: INZA lab projektovanje, nadzor, tehničko
ispitivanje i analiza d.o.o. Sarajevo

Izvještaj broj:

IV-159-V1/19

Naručilac:

INZA lab projektovanje, nadzor, tehničko
ispitivanje i analiza d.o.o. Sarajevo

BAS EN ISO/IEC 17025




LI-44-01

IZVJEŠTAJ O MJERENJIMA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ZRAK

Naručilac: INZA lab projektovanje, nadzor, tehničko ispitivanje i analiza d.o.o. Sarajevo

1. LOKACIJE POSTROJENJA



Slika 1.1. Lokacija kotlovnice i dimnjače INZA lab d.o.o. Sarajevo (Izvor:Google Earth)

2. OPIS POSTROJENJA I MJERNIH MJESTA


PODACI O PEĆI

Tip: Vertikalna ispitna peć

Kapacitet u kW: 450

Br. gorionika: 6 kom

Oznaka: INZA -IP-VP01



Slika 2.1. Vertikalna ispitna peć



Laboratorijski centar za arhitektonsku fiziku i zaštitu okoliša
DVOKUT pro Avde Hume 11, BA - 71 000 Sarajevo
Tel: +387 33 447 875 Fax: +387 33 447 881
e-mail: dvokut@bih.net.ba
web: www.dvokut.ba

Izvještaj broj:
IV-159-V1/19



Strana 4 od 12

IZVJEŠTAJ O MJERENJIMA EMISIJE ZAGADUJUĆIH MATERIJA U ZRAK
Naručilac: INZA lab projektovanje, nadzor, tehničko ispitivanje
i analiza d.o.o. Sarajevo

Tabela 10.1. Usporedba izmjerenih koncentracija u dimnim plinovima sa GVE za gasovita peća:

Parameter	Granična vrijednost emisije	Rezultati svedeni na suhi gas, normalno stanje i O_2 Ref za
		Vertikalna ispitna peć
CO [mg/Nm ³]	80	797.30
NO _x [mg/Nm ³]	150	415.24
Prikaz potencijalnih rezultata u slučaju kada je volumen sadržaja O ₂ = 3%		
CO [mg/Nm ³]	80	106.75
NO _x [mg/Nm ³]	150	55.60

1. KOMENTAR REZULTATA MJERENJA

Mjerenja su izvedena na nestandardnom mjernom mjestu gdje nije mjerjen protok, odnosno veličina dimnih plinova već je uzeta posječna vrijednost kapaciteta ventilatora. Obzirom da granične vrijednosti za ovaj tip peći nisu definisane niti jednim Pravilnikom o graničnim vrijednostima, i obzirom da se radi o tehnološkom objektu sa malim brojem radnih sati i ukupno kvantitativno niskom emisijom, na temelju izmjerenih vrijednosti, te izvedenih računa, može se zaključiti da su koncentracije u dimnim plinovima prihvatljive. Također, prikazani su potencijalni rezultati u slučaju kada je izmjerena vrijednost O₂ 3%. U ovom slučaju, prema Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (Sl.novine FBiH br. 03/13) možemo uočiti da je parametar NO_x u granicama, a da je parametar CO nešto iznad graničnih vrijednosti, međutim, obzirom da ovo nije postrojenje za sagorijavanje shodno tome možemo utvrditi da su i ovi rezultati prihvatljivi. Kumulativno u tom slučaju godišnje operećenje i ovog postrojenja je vrlo malo.

2. PRILOZI

Certifikati o kalibraciji korištene opreme i CRM materijala

Obrasci o emisijama u zrak za Kanton Sarajevo

Obrazac za plan mjerenja



Laboratorijski centar za arhitektonsku fiziku i zaštitu okoliša
DVOKUT pro Avde Hume 11, BA - 71 000 Sarajevo
Tel: +387 33 447 875 Fax: +387 33 447 881
e-mail: dvokut@bih.net.ba
web: www.dvokut.ba

Izvještaj broj:
IV-159-V1/19



Strana 12 od 12



August, 2019.

IZVJEŠTAJ O MJERENJIMA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ZRAK

Na lokalitetu: „Farang TSC“ d.o.o.

Naručilac:
„Farang TSC“ d.o.o. Trnovo


Izvještaj broj:
IE-146-V1/19



IZVJEŠTAJ O MJERENJIMA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ZRAK

Naručilac: Farang TSC d.o.o. Trnovo

1. LOKACIJE POSTROJENJA



Slika 1.1. Lokacija kotlovnice Farang TSC d.o.o. (Izvor:Google Earth)
Koordinate: $43^{\circ}40'51''S$; $18^{\circ}26'41''E$

2. OPIS POSTROJENJA I MJERNIH MJESTA

PODACI O KOTLU 1/1

Proizvođač: EKOTON

Tip: PEĆ ZA SUŠARU

Kapacitet u kW: 500

Godina proizvodnje: 2018.

Godina puštanja u pogon: 2018.

Fabrički broj: 026

PODACI O GORIONIKU 1/1

Proizvođač: COMEX

Tip: GORIONIK NA BIOMASU

Godina puštanja u pogon: 2019.



Laboratorijska jedinica za arhitektonsku fiziku i zaštitu okoliša
DVOKUT pro Avde Hume 11, BA - 71 000 Sarajevo
Tel: +387 33 447 875 Fax: +387 33 447 881
e-mail: dvokut@bih.net.ba
web: www.dvokut.ba



Izvještaj broj:
IE-113-V1/19

Strana 4 od 12

IZVJEŠTAJ O MJERENJIMA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ZRAK

Naručilac: Farang TSC d.o.o. Trnovo

Tabela 10.1. Usporedba sa graničnim vrijednostima emisija za čvrsta goriva

Parameter	Granična vrijednost emisije	Rezultati svedeni na suhi gās, normalno stanje i O ₂ Ref za
		Kotao 1/1
CO [mg/Nm ³]	1000	838,9
NO _x [mg/Nm ³]	400	6,6
Čvrste čestice [mg/m ³]	150	41,28
Dimni broj (Skala po Bacharachu)	1	1

11. KOMENTAR REZULTATA MJERENJA

Na temelju izmjerenih vrijednosti, te izvedenih proračuna, može se zaključiti da koncentracije u dimnim plinovima ne prelaze granične vrijednosti propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (Sl.novine F BiH br. 03/13).

12. PRILOZI

- Certifikati o kalibraciji korištene opreme i CRM materijala
- Obrasci o emisijama u zrak za Kanton Sarajevo
- Plan mjerena

- Kraj izvještaja -



Laboratorija za arhitektonsku fiziku i zaštitu okoliša
DVOOKUT pro Avde Hume 11, BA - 71 000 Sarajevo
Tel: +387 33 447 875 Fax: +387 33 447 881
e-mail: dvokut@bih.net.ba
web: www.dvokut.ba

Izvještaj broj:
IE-113-V1/19





«Inspekt – RGH» d.o.o. Sarajevo

In spe k cijsko tijelo

Hamdije Kreševljakovića 18/I, 71 000 Sarajevo

Centrala: Tel: ++ 387 33 225 880; 225 881; 225 884.

Faks: ++ 387 33 225 882.

Datum: 17.02.2020.

Broj: 54/20

Strana: 1 od 12

In spe k cijsko tijelo rad u saglasnosti sa pravilima FIA – London

***IZVJEŠTAJ O MJERENJU EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH
MATERIJA U ZRAK ZA «AGRICOM D.O.O. SARAJEVO»,
HADŽIĆI***

Tehnički rukovodilac inspekcijskog tijela:

Zaimović Mirsad, dipl. ing. hem.



Sarajevo, februar/2020.

Obr. br. 2492 Verzija: 3/2018

Izvještaj se ne smije umnožavati osim kao cjelina, bez odobrenja Inspekcijskog tijela.
Rezultati inspekcije se odnose na kontrolisanu vrstu robe i validni su samo za mjesto i
datum kontrole. Izvještaj bez numenički obilježenog holograma nije validan.

File:



«Inspekt – RGH» d.o.o. Sarajevo

In spek cij sko tijelo

Hamdije Kreševljakovića 18/I, 71 000 Sarajevo
Centrala: Tel.: ++ 387 33 225 880; 225 881; 225 884.
Faks: ++ 387 33 225 882.

Datum: 17.02.2020.

Broj: 54/20

Strana: 10 od 12

In spek cij sko tijelo radi u saglasnosti sa pravilima EIA – London

7. REZULTATI MJERENJA

Vrsta robe:	Emisija u zrak iz stacionarnih izvora
Br. naloga/ID kod:	N/23/20
Broj narudžbe/Ugovora:	Nar br. 23/20 od 13.02.2019..g.
Korisnik usluge:	AGRICOM d.o.o. Sarajevo
Mjerjenje izvršio:	Ispitni laboratorij Kakanj
Mjerjenje vršeno na:	Dimovodni kanal kotla
Mjesto i datum mjerjenja:	Hadžići, 14.02.2020. godine
Mjesto ispitivanja:	Kakanj
Hologram br.:	36301



R. br.:1	Kotlovsко постројење br.1 Energent: угљ (50t) / 15m ³ (drvо)	Datum i vrijeme mjerjenja: 14.02.2020. 14:30-15:15h		
Način rada postrojenja:	kontinualan			
Vrijeme uzorkovanja: 14:30-15:15 h				
Referentni sadržaj kisika, O ₂ : 6%				
Unutrašnja dimenzija (presjek) dimnog kanala peći (m): 0,30		Površina presjeka (m ²): 0,070		
Brzina plinova (m/s): /				
Temperatura plinova (°C) ²⁾ : 105,7		Temperatura zraka okoline (°C) ^{3) 2)} : 2,2		
Pritisak plinova (Pa) ²⁾ : /				
Volumni protok plinova (m ³ /h): /				
Volumni protok plinova normirani (n.u. P,T), Nm ³ /h ²⁾ : /				
Volumni protok plinova sveden na ref. sadržaj kisika, Nm ³ /h ²⁾ : /				

²⁾ Metod nije akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH – BATA.

³⁾ Modificirana standardna metoda validirana od strane proizvođača opreme.

Mjereni parametri	Izmjerene vrijednosti	Mjerna nesigurnost	Rezultati svedeni na n.u.ref.O ₂	Granične vrijednosti	Godišnje opterećenje (t/god.)
Kisik, O ₂	15,40 %	0,31,	/	/	/
Ugljen (II) oksid, (CO)	297,45 ppm	11,17	995,92 mg/Nm ³	1000 mg/Nm ³	0,634
Ugljen (IV) oksid, (CO ₂)	6,79 %	0,14	/	/	/
Azotni oksidi, (NO _x)	68,76 ppm	3,26	377,56 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³	0,106*
Sumpor (IV) oksid, (SO ₂)	184,11 ppm	5,78	1.410,41 mg/Nm ³	/	2,203*
Čvrste čestice	/	/	/	150 mg/Nm ³	0,039*
Čađ (po Bacharach-u) ²⁾	/	/	/	/	/


²⁾ Metod nije akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH – BATA.

*Proračun god. opterećenja emisija – na osnovu potrošnje uglja i drveta-Obrasci FZZOBBIH u prilogu.

OCJENA USKLAĐENOSTI:

Shodno rezultatima provedene inspekcije potvrđujemo da koncentracije zagađujućih materija ZADOVOLJAVA JU granične vrijednosti propisane važećim zakonskim normama.

Tehnički rukovodilac Inspekcijskog tijela:



Zaimović Mirsad, dipl. ing. hem.



«Inspekt – RGH» d.o.o. Sarajevo

Inspeksijsko tijelo

Hamdije Kreševljakovića 18/I, 71 000 Sarajevo

Centrala: Tel.: ++ 387 33 225 880; 225 881; 225 884.

Faks: ++ 387 33 225 882.

Datum: 17.02.2020.

Broj: 54/20


Strana: 11 od 12

Inspeksijsko tijelo radi u saglasnosti sa pravilima IFIA - London

8. ZAKLJUČAK

Na osnovu izmjerenih koncentracija zagađujućih materija u zrak iz stacionarnih izvora za «AGRICOM d.o.o. Sarajevo, Hadžići», izvršenih dana 14.02.2020. godine, može se zaključiti da ovako dobijene vrijednosti ne prelaze granične vrijednosti emisija, propisane važećim zakonskim i podzakonskim normama.

Preporuke za unaprjeđenje stanja ako su izmjerene vrijednosti veće od dozvoljenih: /.



Tehnički rukovodilac inspekcijskog tijela:

Zaimović Mirsad, dipl. ing. hem.



09-03-2020

Februar, 2020.

IZVJEŠTAJ O MJERENJIMA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ZRAK

Na lokalitetu: NovaAmbienta d.o.o. Sarajevo

Naručilac:
NovaAmbienta d.o.o. Sarajevo

Izvještaj broj:
IE-043-L1/20

BAS EN ISO/IEC 17025



Tabela 10.1. Usporedba izmjerenih koncentracija u dimnim plinovima sa Granična vrijednost prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz malih postrojenja za sagorijevanje (Sl.novine F BiH br. 03/13), energent čvrsto gorivo-ugalj

Parameter	Granična vrijednost emisije	Rezultati svedeni na suhi gas, normalno stanje i O ₂ ref
		Kotao 1/1
CO [mg/Nm ³]	1000	715.13
NO _x [mg/Nm ³]	400	355.37
Čvrste čestice [mg/Nm ³]	150	97.14


11. KOMENTAR REZULTATA MJERENJA

Na temelju izmjerenih vrijednosti, te izvedenih proračuna, može se zaključiti da koncentracije u dimnim plinovima **ne prelaze granične vrijednosti** propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (Sl.novine F BiH br. 03/13).

12. PRILOZI

- Certifikati opreme i korištenih etalona.
- Obrazac mjerjenja
- Plan mjerjenja





Februar, 2020.

IZVJEŠTAJ O MJERENJIMA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ZRAK

Na lokalitetu: AVANTI d.o.o. Sarajevo

Naručilac: AVANTI d.o.o. Sarajevo

Izvještaj broj:
IE-045-L1/20



Izvještaj o mjerenjima emisije zagađujućih materijala u zraku

Narudžba: AVANTI d.o.o. Sarajevo

Tabela 10.1.: Usporedba izmjerena koncentracija zagađujućih materija u dimnim plinovima sa Graničnim vrijednostima prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (Sl.novine F BiH br. 03/13) – Prilog VI, postojeća mala postrojenja za sagorijevanje: energetičko gorivo

Parametar	Granična vrijednost emisije	Rezultati svedeni na suhi gas, normalno stanje i O ₂ Ref za
CO [mg/Nm ³]	1000	30.66
NO _x [mg/Nm ³]	400	152.52
Čvrste čestice [mg/Nm ³]	150	7.41
Dimni broj (Skala po Bacharachu)	0	0

11. KOMENTAR REZULTATA MJERENJA

Na temelju izmjerena vrijednosti, te izvedenih proračuna, može se zaključiti da koncentracije u dimnim plinovima ne prelaze granične vrijednosti propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (Sl.novine F BiH br. 03/13).

12. PRILOZI

Certifikati o kalibraciji korištene opreme i CRM materijala

Obrazac za Kanton Sarajevo

Plan mjerena

*** Kraj Izvještaja o ispitivanju***



Laboratorijski centar za arhitektonsku fiziku i zaštitu okoliša
UVOKUT pro Avde Hume 11, BA - 71 000 Sarajevo
tel: +387 33 447 875 Fax: +387 33 447 881
e-mail: uvokut@ein.net.ba
web: www.uvokut.ba



Izvještaj broj:
IE-045-L1/20

Strana 12 od 12




«Inspekt – RGH» d.o.o. Sarajevo
In spe kcijsko tijelo
Hamdije Kreševljakovića 18/I, 71 000 Sarajevo
Centrala: Tel.: ++ 387 33 225 880; 225 881; 225 884.
Faks: ++ 387 33 225 882.

Datum: 05.02.2020.
Broj: 40/20
Strana: 1 od 12

In spe kcijsko tijelo radi u saglasnosti sa pravilima IFIA - London

**IZVJEŠTAJ O MJERENJU EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH
MATERIJA U ZRAK ZA BENZINSKU PUMPU
«BRAĆA MUJIĆ» export import D.O.O.
SARAJEVO**



Tehnički rukovodilac inspekcijskog tijela:



Zaimović Mirsad, dipl. ing. hem.

Sarajevo, februar/2020.



„Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo
Ispitni laboratorij Kakanj – Odjel zraka i buke
Tel.: ++ 387 32 554 768; Faks: ++ 387 32 558 930.

Strana 1 od 1

Ispitni laboratorij Kakanj je akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH (BATA) prema BAS EN ISO/IEC 17025 – Akreditacija br. LI-03-01

**I Z V J E Š T A J br.:63/20
o ispitivanju emisije zraka**

Vrsta robe:

Emisija u zrak iz stacionarnih izvora

ID kod:

N/IN-I-273/20

Korisnik usluge:

Braća Mujić export-import doo Sarajevo

Kupac/Prodavac:

/

Uzorkovano iz:

Dimovodni kanal kotla - Plin

Datum i mjesto ispitivanja-
uzorkovanja/Datum prijema uzorka:

04.04.2020.godine, Iličić

Mjesto kontrole/Lab. oznaka:

Kakanj, 63/20

Uzorkovao:

Inspekt RGH d.o.o Sarajevo-Ispitni laboratorij Kakanj

A N A L I Z A :

Datum formiranja izvještaja: 05.02.2020.

Parametar	Datum rada	Jedinica	Metod	Mjerna nesigurnost ^(±)	Rezultat
Količina kisika, O ₂	04.02.2020.	%	BAS ISO 12039:2002	/	/
Količina kisika, O ₂	04.02.2020.	% vol	BAS EN 14789:2007	0,09	4,56
Ugljen monoksid, CO	04.02.2020.	mg/m ³	BAS ISO 12039:2002	/	/
Ugljen monoksid, CO	04.02.2020.	mg/m ³	BAS EN 15058:2008	0,64	14,38
Ugljen dioksid, CO ₂	04.02.2020.	% vol	BAS ISO 12039:2002	0,19	9,49
Azotni oksidi, NO _x	04.02.2020.	mg/m ³	BAS EN 14792:2007	1,90	90,05
Sumpor dioksid, SO ₂	04.02.2020.	mg/m ³	BAS ISO 7935:2000	0,34	12,06
	04.02.2020.	ppm	BAS EN 14791:2007	/	/
Dimni broj	04.02.2020.	0 do 9	DIN 51402-1:1986 ²⁾	/	/
Sadržaj vodene pare	04.02.2020.	%	BAS EN 14790:2008 ²⁾	/	/
Masena koncentracija čvrstih čestica	04.02.2020.	mg/m ³	BAS ISO 9096/Cor1:2008	/	/
Masena koncentracija prašine (niske koncentracije)	04.02.2020.	mg/m ³	BAS EN 13284-1:2006	/	/
Temperatura plina	04.02.2020.	°C	BAS ISO 10780:2000 ²⁾	2,30	135,1
Temperatura zraka	04.02.2020.	°C	Interni metod ^{3) 2)}	0,5	7
Pritisak plinova	04.02.2020.	Pa	BAS ISO 10780:2000 ²⁾	58,80	/
Brzina plinova	04.02.2020.	m/s	BAS ISO 10780:2000	0,70	/
Volumni protok plinova (normiran)	04.02.2020.	Nm ³ /h	BAS ISO 10780:2000 ²⁾	/	/
Volumni protok plinova	04.02.2020.	m ³ /h	BAS ISO 10780:2000	25,80	/

Napomena:

¹⁾ Proširena mjerna nesigurnost dobijena je uz upotrebu faktora k=2 i nivoa prihvatljivosti od p=95%.

²⁾ Metod nije akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH – BATA.

³⁾ Modificirana standardna metoda validirana od strane proizvođača opreme.

⁴⁾ Podugovorena analiza.

⁵⁾ Preuzet podatak od – Inspekcijskog Tijela Sarajevo.



Rukovodilac laboratorije:
Adnan Hasanić, dipl. ing. tehnik.

Obr. br. 2351 Verzija: 5/2017



Izvještaj se ne smije umnožavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.
 Rezultati analiza se odnose samo na testirani uzorak. Izvještaj o ispitivanju vrijedi 15
 dana od dana formiranja.

1. ORGANIZACIJA KOJA VRŠI MJERENJE		2. VRJEME MJERENJA		3. KONTROLISANA KOPUA IZVJEŠTAJA	
Naziv:	Inspecija RG BiH Sarajevo	Godina:	2020	Za korisnika:	<input checked="" type="checkbox"/>
Adresa:	četvrti Čapljina, ulica Šeherata 19	Datum servisiranja:		Za Ministarstvo:	<input type="checkbox"/>
Broj rješenja:	345/2020	Datum mjerjenja:	04.02.2020	Za org. koja vrši mjerjenje:	<input type="checkbox"/>
S. br. uređaja	345/2020	Vrijeme mjerjenja:	13:15-14:15		
4. PODACI O VRSTI MJERENJA		5. PODACI O KOTLOVNICI		6. PODACI O VLASNIKU KOTLOVNICE	
Garantno mjerjenje emisije:	<input type="checkbox"/>	Naziv:	BRAČA M. Ullay Export Import d.o.o. Sarajevo	Naziv:	BRAČA M. Ullay Export Import d.o.o. Sarajevo
Periodično mjerjenje emisije:	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefon:	0123456789	Ulica i br.:	Branislava Bilećice 212
Posebno mjerjenje:	<input type="checkbox"/>	Ulica i br.:	Branišlava Bilećice 212	Mjesto:	Sarajevo
		Mjesto:		ID broj:	4 2 0 0 13 2 8 9 8 0 0 0 6
Izvještaj o rezultatima mjerjenja emisije zagađujućih materija br.: 40-40 <p>iz ložista na čvrsta, tečna i gasovita goriva na osnovu Zakona o zaštiti zraka (Službene novine FBiH broj 33/03, 4/10) i Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 1/13)</p>					
7. NAMJENA I OPIS KOTLOVNICE					
Namjena (Grijanje, Tehnološke potrebe, Kombinovano)					
Godina puštanja u pogon:					
Broj kotlova u kotlovnici:					
Identifikacija kotla u kotlovnici:					
Da li svaki kotao ima svoj dimnjak? (<u>DA</u> / <u>NE</u>)					
Broj dimovodnih cijevi u dimnjaku:					
Visina dimnjaka (m):					
Unutrašnji prečnik dimnjaka (cm):					
Geografske koordinate dimnjaka X= (Gauss-Krüger 5 koordinatni sistem) Y=					
9. PODACI O KOTLU					
Proizvođač:					
Tip:					
Nazivna toplotna snaga u kW _{th} :					
Godina proizvodnje:					
Godina puštanja u pogon:					
Fabrički broj:					
10. PODACI O GORIONIKU					
Proizvođač:					
Tip:					
Godina ugradnje:					
Način loženja (samo za čvrsto gorivo):					
Ručno <input type="checkbox"/> Automatski <input checked="" type="checkbox"/>					
Temperatura vode u kotlu:					



"BOLETUS" d.o.o. Sarajevo, Binježovo bb., 71240 Hadžići, Bosna i Hercegovina

tel/fax: ++387 (0)33 51 22 722; E-mail: boletuss@boletus.ba.

Mobil: ++387 061 156361, 199450; E-mail: boletuss@boletus.ba.

Rješenje: 065-0-Reg-12-000261; ID br.: 4200386750002; PDV br.: 200386750002
Raspisano: 05.02.2020

Računi: Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo: 1610000004940027, devizni: 502012000-33740

ProCredit Bank: 1941410122100184, devizni: 1941410122100184, Umljen Banka: 10205000001971744

Sarajevo, 31.01.2020.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove		
UP-1-14-06-19.2-00503/20	14-06	
Urudžbeni broj	Br. priloga	Vrije.
03/16-001	05	02,00 2020

- osigurano -

Kanton Sarajevo

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Inspektorat urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije

Aleja Bosne Srebrenе bb

Sarajevo

Predmet: Dostava dokaza za vaše Rješenje br. : UP-1-14-06/14-19.2-00503/20

Poštovani

Vezano za vaše Rješenje br. : UP-1-14-06/14-19.2-00503/20 od 23.01.2020. , obavještavamo vas da smo angažovali ovlaštenu firmu "DVOKUT PRO" d.o.o. za monitoring emisije zagađujućih materija u zrak. Njihov Izvještaj br. IE-005-L1/20 smo dostavili Ministarstvu prostornog uređenje, građenja i zaštite okoliša KS dana 28.01.2020.

Prilog: ovjereni dopis Ministarstvu prostornog uređenje, građenja i zaštite okoliša KS o dostavi Izvještaja- kopija

S poštovanjem


 Direktor
 Salko Pašić


20-01-2020 28-01-2020
“BOLETUS” d.o.o. Sarajevo, Binježivo bb., 71240 Hadžići, Bosna i Hercegovina

tel/fax: ++387 (0)33 517221; 517220

Mobil: ++387 061 156361, 199450; E-mail: boletuss@bih.net.ba,

Rješenje: 065-0-Reg-12-000261; ID br.: 4200386750002; PDV br.: 200386750002

Računi: Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo: 1610000004940027, devizni: 502012000-33740

ProCredit Bank: 1941410122100184, devizni: 1941410122101251; Union Banka: 1020500000117174

Sarajevo, 28.01.2020.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradenja i zaštite okoliša KS
Reisa Džemaludina Čauševića 1
Sarajevo

Predmet: Dostava Izvještaja o mjerljima emisije zagađujućih materija u zrak

Poštovani

dostavljamo vam Izvještaj o mjerljima emisije zagađujućih materija u zrak br. IE-005/L1/20 uređen od strane Laboratorijskog arhitektonskog fizikalnog i zaštitnog okoliša - DVOKUT pro.

S poštovanjem

SP Direktor
Salko Pašić





«Inspekt – RGH» d.o.o. Sarajevo

In spek cijsko tijelo

Hamđije Kreševljakovića 18/I, 71 000 Sarajevo

Centrala: Tel.: ++387 33 225 880, 225 881, 225 884; Faks: ++387 33 225 882;

Računovodstvo i finanije: Tel.: ++387 33 225 885.

In spek cijsko tijelo radi u saglasnosti sa pravilima IFA-London

Izvještaj o inspekciji br. 64/20



Deklarisana vrsta robe*:

Br. naloga/ID kod:

Nalogodavac:

Kupac:

Isporučilac*:

Uzorkovano iz:

Mjesto i datum preuzimanja uzorka:

Mjesto ispitivanja:

Vizuelna kontrola uzorka:

Hologram br.:

PELET

N/IF20-00010/2020

»Grbo« d.o.o. Sarajevo

»Grbo« d.o.o. Sarajevo

/

Dostavljeni uzorak

Kakanj; 05.02.2020.

Ispitni laboratorij Kakanj akreditiran prema BAS EN ISO/IEC 17025

Uzorak odgovara deklarisanoj vrsti robe

36614

REZULTAT INSPEKCIJE:

Datum formiranja izvještaja: 11.02.2020.

Laboratorijska analiza br: 64/20

Vrsta analize	Jedinice	Metod	Datum	Sa dostavnom vlagom	Bez vlage
Ukupna vлага	%m/m	BAS EN ISO 18134-1:2016	06.02.2020.	7,66	/
Pepeo	%m/m	BAS BS EN 14775:2012 BAS EN ISO 18122:2017 ¹⁾	06.02.2020.	0,79	0,87
Sagoriva materija	%m/m	INS 8061030:2002 ²⁾	06.02.2020.	90,35	99,13
Isparljive materije	%m/m	BAS EN 15148:2012 BAS EN ISO 18123:2017 ²⁾	06.02.2020.	74,01	81,20
Koks	%m/m	INS 8061031:2002	06.02.2020.	17,14	18,80
Cfix ³⁾	%m/m	INS 8061031:2002	06.02.2020.	16,35	17,94
Gornja toplotna ¹⁾ vrijednost	KJ/kg	BAS BS EN 14918:2012	06.02.2020.	18336	20117
Donja toplotna vrijednost ¹⁾	KJ/kg	BAS BS EN 14918:2012	06.02.2020.	17026	18902
Sumpor ukupni	%m/m	BAS ASTM D 3177:2007 (metod A) ²⁾	06.02.2020.	0,03	0,03
Dužina peleta	mm	BAS EN 16127:2013 BAS EN ISO 17829:2017 ²⁾	07.02.2020.	15,61≤L≤18,21	/
Prečnik peleta	mm	BAS EN 16127:2013 BAS EN ISO 17829:2017 ²⁾	07.02.2020.	5,88≤d≤6,23	/

¹⁾ Padaci ne uključuju vodenik i klesnik. Iz vlagi

²⁾ Metode/usloge nisu akreditirane kod Instituta za akreditiranje BiH – BATA.

* Deklarisani podaci

OCJENA USKLADENOSTI:

Shodno rezultatima provedene analize potvrđujemo da je dostavljeni uzorak raden u skladu sa zahtjevima specificiranim u Narudžbi klijenta br. IF20-00010/2020 od 06.02.2020.godine.

Rukovodilac In spek cijskog tijela:

Članovi

Zaimović Mirsad dipl.ing.hem.



«Inspekt – RGH» d.o.o. Sarajevo

In spek cijsko tijelo

Hamdije Kreševljakovića 18/I, 71 000 Sarajevo

Centrala: Tel.: ++ 387 33 225 880; 225 881; 225 884.

Faks: ++ 387 33 225 882.

Datum: 18.03.2020.

Broj: 89/20

Strana: 4 od 12

In spek cijsko tijelo radi u saglasnosti sa pravilima IFIA - London

1. OPIS MAKROLOKACIJE I MIKROLOKACIJE POSTROJENJA

1.1. Opis makrolokacije postrojenja

Prikaz makrolokacije – lokacija kompleksa – makroplan naselja u kojem ili u blizini kojeg se nalazi kompleks, udaljenost kompleksa od naselja, granice i površinu kompleksa.

MABO d.o.o. Ilijaš firma koja se bavi proizvodnjom metalnih konstrukcija i nalazi se u industrijskoj zoni ulici Bosanski put 215, 71380 Ilijaš Općina Ilijaš.



Slika 1. Prikaz makrolokacije mjerena

1.2. Opis mikrolokacije postrojenja

Prikaz mikrolokacije postrojenja – lokacija postrojenja u kojem se vrši mjerjenje-situacioni plan kompleksa sa položajem postrojenja- opis položaja postrojenja unutar kompleksa i slično.

MABO d.o.o. posjeduje kotlovcnicu gdje se nalazi kotlovsко postrojenje za sagorijevanje gdje a kao gorivo koristi ugalj osnovni emergent drvo u nekim neznatnim količinama i postrojenje se koristi za potrebe zagrijavanja hale i kancelarijskog prostora objekta. Kotlovsко postrojenje je postojeće i kapaciteta od 200 kW i ubraja se u mala postrojenja za sagorijevanje.



„Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo
Ispitni laboratorij Kakanj – Odjel zraka i buke
Tel.: ++ 387 32 554 768; Faks: ++ 387 32 558 930.

Strana 1 od 1

Ispitni laboratorij Kakanj je akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH (BATA) prema BAS EN ISO/IEC 17025 – Akreditacija br. LI-03-01

I Z V J E Š T A J br.:138/20
o ispitivanju emisije zraka

Vrsta robe:	Emisija u zrak iz stacionarnih izvora
ID kod:	N/9998/20
Korisnik usluge:	MABO d.o.o. Ilijaš
Kupac/Prodavac:	/
Uzorkovano iz:	Dimovodni kanal kotla
Datum i mjesto ispitivanja-uzorkovanja/Datum prijema uzorka:	16.03.2020.godine, Ilijaš
Mjesto kontrole/Lab. oznaka:	Kakanj, 138/20
Uzorkovao:	Inspekt RGH d.o.o Sarajevo-Ispitni laboratorij Kakanj

A N A L I Z A:

Datum formiranja izvještaja: 18.03.2020

Parametar	Datum rada	Jedinica	Metod	Mjerna nesigurnost $\pm 1)$	Rezultat
Količina kisika, O ₂	16.03.2020.	%	BAS ISO 12039:2002	/	/
Količina kisika, O ₂	16.03.2020.	% vol	BAS EN 14789:2007	0,27	13,76
Ugljen monoksid, CO	16.03.2020.	mg/m ³	BAS ISO 12039:2002	/	/
Ugljen monoksid, CO	16.03.2020.	mg/m ³	BAS EN 15058:2008	15,90	476,03
Ugljen dioksid, CO ₂	16.03.2020.	% vol	BAS ISO 12039:2002	0,14	6,84
Azotni oksidi, NO _x	16.03.2020.	mg/m ³	BAS EN 14792:2007	15,18	144,03
Sumpor dioksid, SO ₂	16.03.2020.	mg/m ³	BAS ISO 7935:2000	8,32	307,39
	16.03.2020.	ppm	BAS EN 14791:2007	/	/
Dimni broj	16.03.2020.	0 do 9	DIN 51402-1:1986 ²⁾	/	/
Sadržaj vodene pare	16.03.2020.	%	BAS EN 14790:2008 ²⁾	/	/
Masena koncentracija čvrstih čestica	16.03.2020.	mg/m ³	BAS ISO 9096/Cor1:2008	/	/
Masena koncentracija prašine (niske koncentracije)	16.03.2020.	mg/m ³	BAS EN 13284-1:2006	/	/
Temperatura plina	16.03.2020.	°C	BAS ISO 10780:2000 ²⁾	/	120,1
Temperatura zraka	16.03.2020.	°C	Interni metod ^{3) 2)}	/	10,7
Pritisak plinova	16.03.2020.	Pa	BAS ISO 10780:2000 ²⁾	/	/
Brzina plinova	16.03.2020.	m/s	BAS ISO 10780:2000	/	/
Volumni protok plinova(normirani)	16.03.2020.	Nm ³ /h	BAS ISO 10780:2000 ²⁾	/	/
Volumni protok plinova	16.03.2020.	m ³ /h	BAS ISO 10780:2000	/	/

Napomena:

¹⁾ Proširena mjerna nesigurnost dobijena je uz upotrebu faktora k=2 i nivoa prihvatljivosti od p=95%.

²⁾ Metod nije akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH – BATA.

³⁾ Modificirana standardna metoda validirana od strane proizvođača opreme.

⁴⁾ Podugovorena analiza.

⁵⁾ Preuzet podatak od –Inspekcijskog Tijela Sarajeva



Rukovodilac laboratorije:
Adnan Hasašović, dipl. ing. tehn.

Obr. br. 2351 Verzija: 5/2017



Izvještaj se ne smije umnožavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.
 Rezultati analiza se odnose samo na testirani uzorak. Izvještaj o ispitivanju vrijedi 15
 dana od dana formiranja.



«Inspekt – RGH» d.o.o. Sarajevo
I n s p e k c i j s k o t i j e l o
Hamdije Kreševljakovića 18/I, 71 000 Sarajevo
Centrala: Tel.: ++ 387 33 225 880; 225 881; 225 884.
Faks: ++ 387 33 225 882.

Datum: 18.03.2020.

Broj: 89/20

Strana: 11 od 12

I n s p e k c i j s k o t i j e l o r a d i u s a g l a s n o s t i s a p r a v i l i m a I F I A - L o n d o n


8. ZAKLJUČAK

Na osnovu izmjerenih koncentracija zagađujućih materija u zrak iz stacionarnih izvora za «MABO d.o.o. Ilijaš», izvršenih dana 16.03.2020. godine, može se zaključiti da ovako dobijene vrijednosti ne prelaze granične vrijednosti emisija, propisane važećim zakonskim i podzakonskim normama.

Preporuke za unaprjeđenje stanja ako su izmjerene vrijednosti veće od dozvoljenih: /.



Tehnički rukovodilac inspekcijskog tijela:


Zaimović Mirsad, dipl. ing. hem.



«Inspekt – RGH» d.o.o. Sarajevo
Inspekcijsko tijelo
Hamđije Kneževićevo blvd 18/1, 71 000 Sarajevo
Centrala: Tel.: ++ 387 33 225 880; 225 881; 225 884.
Faks: ++ 387 33 225 882.

Datum: 10.04.2018.
Broj: 86/18
Strana: 1 od 12

Inspekcijsko tijelo radi u skladnosti sa pravilima IFA-london

IZVJEŠTAJ O MJERENJU EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ZRAK ZA XYLON CORPORATION D.O.O. PODLUGOVI, ILIJAŠ

Tehnički rukovodilac inspekcijskog tijela:

Zaimović Mirsad, dipl. ing. hem.



Sarajevo, april/2018.

Obr. br. 2492 Verzija: 2/2017

Izvještaj se ne smije umnožavati osim kao cjelina, bez odobrenja inspekcijskog tijela.
Rezultati inspekcije se odnose na kontrolisani vrsni rođe i validni za svaku za mjesto i
vrijeme izvještaja. Cijeli izvještaj je dostupan na adresi www.inspekt-rgh.com.

Broj: 86-



«Inspekt – RGH» d.o.o. Sarajevo
Inspeksijsko tijelo
 Handžje Kreševljakovića 18/I, 71 000 Sarajevo
 Centralni Tel.: ++ 387 33 225 880; 225 881; 225 884.
 Faks: ++ 387 33 225 882.

Datum: 10.04.2018.
 Broj: 86/18
 Strana: 10 od 12

Inspeksijsko tijelo radi u saglasnosti sa pravilima IFIA - London

7. REZULTATI MJERENJA

Vrsta robe:
 Br. naloga/ID kod:
 Broj narudžbe/Ugovora:
 Korisnik usluge:
 Mjerenje izvršio:
 Mjerenje vršeno na:
 Mjesto i datum mjerenja:
 Mjesto ispitivanja:
 Hologram br.:

Emisija u zrak iz stacionarnih izvora
 83/17; 456/17
 Ugovor br. 97/13 od 04.12.2013.g.
 XYLON Corporation d.o.o. Podlugovi - Ilijaš
 Ispitni laboratorij Kakanj
 Dimovodni kanal kotla
 Podlugovi, 03.04.2018. godine
 Kakanj
 20340



R. br.:1	Kotlovačko postrojenje br.1 Energet: Drvo	Datum i vrijeme mjerenja: 03.04.2018. 11:45-13:50h
Nacin radja postrojenja:	Kontinualan	
Vrijeme uzorkovanja:	11:45-13:50 h	
Referentni sadzaj kisika (O ₂):	11%	
Unutrašnja dimenzija (presjek) dimnjog kanala peći (m):	0,50	Površina presjeka (m ²): 0,196
Brzina plinova (m/s):	6,82	
Temperatura plinova (°C) ³⁾ :	149	Temperatura zraka okoline (°C) ³⁾ : 19
Pritisak plinova (Pa) ²⁾ :	94900	
Volumni protok plinova (m ³ /h):	4.812,19	
Volumni protok plinova normirani (n.u. P,T), Nm ³ /h ³⁾ :	2,915,69	
Volumni protok plinova sveden na ref. sadzaj kisika, Nm ³ /h ³⁾ :	1.541,43	

²⁾ Metod nije akreditiran kod Institutu za akreditiranje BiH - DATA.

³⁾ Modificirana standardna metoda validirana na stranicu provoznog oprema.

Mjereni parametri	Izmereno vrijednosti	Mjereni rezervnosti	Rezultati svedeni na n.u.ref.O ₂	Granične vrijednosti	Godišnje opterećenje (kg/god.)
Kisik, O ₂	13,07 %	0,27	/	/	/
Ugljen (II) oksid, (CO)	420,21 ppm	17,54	662,37 mg/Nm ³	1000 mg/Nm ³	13,41
Ugljen (IV) oksid, (CO ₂)	6,81 %	0,14	/	/	/
Azotni oksidi, (NO _x)	67,52 ppm	4,97	174,54 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³	3,53
Sumpor (IV) oksid, (SO ₂)	11,54 ppm	0,89	41,61 mg/Nm ³	/	0,842
Čvrste čestice	44,81 mg/m ³	0,44	56,50 mg/Nm ³	150 mg/Nm ³	1,14
Čad (po Bacharach-u) ²⁾	/	/	/	/	/

²⁾ Metod nije akreditiran kod Institutu za akreditiranje BiH - DATA.

OCJENA USKLADENOSTI:

Shodno rezultatima provedene inspekcije potvrđujemo da koncentracije zagadjujućih materija ZADOVOLJAVAJU granične vrijednosti propisane važećim zakonskim normama.



Tehnički rukovodilac Inspeksijskog tijela:

Zaimovlje Mirsad, dipl. ing. hem.

Obr. br. 2492 Verzija: 2/2017

Izvještaj se ne smatra pouzdanom dokazom kao efektim, bez odobrenja Inspeksijskog tijela.
 Rezultati inspekcije su dobroga na kontroliranu vrstu robe i valjanji za smrš za mjesto i
 izvještaj o mjerjenju emisijama CO₂.

Broj: 86-



«Inspekt - RGH» d.o.o. Sarajevo
Inspekcijsko tijelo
Hamidje Krčevljakovića 18/I, 71 000 Sarajevo
Centralni Tel.: ++ 387 33 225 880; 225 881; 225 884.
Faks: ++ 387 33 225 882.

Datum: 10.04.2018.
Broj: 86/18
Strana: 11 od 12

Inspekcijsko tijelo radi u saglasnosti sa pravilima FIA - London


8. ZAKLJUČAK

Na osnovu izmjerenih koncentracija zagadjujućih materija u zrak iz stacionarnih izvora za «XYLON Corporation d.o.o. Podlugovi - Ilijaš», izvršenih dana 03.04.2018. godine, može se zaključiti da ovako dobijene vrijednosti ne prelaze granične vrijednosti emisija, propisane važećim zakonskim i podzakonskim normama.

Preporuke za unaprijeđenje stanja ako su izmjerene vrijednosti veće od dozvoljenih: /.



Teknički rukovodilac inspekcijskog tijela:


Žaimović Mirsad, dipl. ing. hem.

Obr. br. 2492 Verzija: 2/2017

Izvještaj se ne smije uvoznožavati osim kao cjelina, bez odobrenja inspekcijskog tijela.

Rezultati inspekcije se odnose na kontrolisanu vrstu roba i valioći su samo za mjesto i
izvještaj o mjerenju emitisanu u skladu s Xylon Corporation d.o.o. Podlugovi - Ilijaš, Sarajevo, BiH.

Fax: 86-



«Inspekt – RGH» d.o.o. Sarajevo
In spek cij s k o t i j e l o
Hamdije Kreševljakovića 18/I, 71 000 Sarajevo
Centrala: Tel.: ++ 387 33 225 880; 225 881; 225 884.
Faks: ++ 387 33 225 882.

Datum: 11.12.2019.
Broj: 292/19
Strana: 1 od 12

In spek cij s k o t i j e l o r a d i u s a g l a s n o s t i s a p r a v i l i m a I F I A - L o n d o n

“KLJUČE KOP” d.o.o.

**IZVJEŠTAJ O MJERENJU EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH
MATERIJA U ZRAK ZA KOTLOVNICU «PRIVATNI STAMBENI
OBJEKAT» VLASNIKA FATMIRA PALASKE, DOLAC MALTA
SARAJEVO**



Tehnički rukovodilac inspekcijskog tijela:

Zaimović Mirsad, dipl. ing. hem.

Sarajevo, decembar/2019.

Obr. br. 2492 Verzija: 3/2018

Izvještaj se ne smije umnožavati osim kao cjelina, bez odobrenja Inspekcijskog tijela.
Rezultati inspekcije se odnose na kontrolisanu vrstu robe i validni su samo za mjesto i
datum kontrole. Izvještaj bez numerički obilježenog holograma nije validan.

File:



«Inspekt – RGH» d.o.o. Sarajevo
In spe kcijsko tijelo
Hamdije Kreševljakovića 18/I, 71 000 Sarajevo
Centrala: Tel.: ++ 387 33 225 880; 225 881; 225 884.
Faks: ++ 387 33 225 882.

Datum: 11.12.2019.
Broj: 292/19
Strana: 11 od 12

In spe kcijsko tijelo radi u saglasnosti sa pravilima IFA-London

8. ZAKLJUČAK


Na osnovu izmjerena koncentracija zagađujućih materija u zrak iz stacionarnih izvora za kotlovnici «Privatni stambeni objekat vlasnika Fatmira Palaske» Dolac Malta, Sarajevo, izvršenih dana 06.12.2019. godine, može se zaključiti da ovako dobijene vrijednosti ne prelaze granične vrijednosti emisija, propisane važećim zakonskim i podzakonskim normama.

Preporuke za unaprjeđenje stanja ako su izmjerene vrijednosti veće od dozvoljenih: /.




Tehnički rukovodilac inspekcijskog tijela:


Zaimović Mirsad, dipl. ing. hem.



Conrad





B5

FAZUM *Građevina d.o.o. Ilijaš*
 KANTONALNA UPRAVA ZA INSPJEKCIJSKE POSLOVE
 Sarajevo

71380 Ilijaš, Lješeva bb., Tel/Fax: 033 402 658, Tel.: 033 428 856 e-mail: fazum@bih.net.ba
 ID: 4200347420003; PDV ID: 200347420003; Por. br.: 01420505; Mat. reg. broj: 1-20355
 Transakcijski računi: UniCredit Bank: 33890022097385802; IK Banka: 13407000000000789

Datum: 18.04.2019.
 Br: 064/19

Klasifikacijska oznaka	Odg. jedinica
UP-1-14-06-23.2-01606/19	06/2019
Uradžbeni broj	Br. priloga Vrije.
KANTON SARAJEVO	0 0,00


KANTONALNA UPRAVA ZA INSPJEKCIJSKE POSLOVE
 INSPEKTORAT URBANISTIČKO-GRADËVINSKE, EKOLOŠKE,
 KOMUNALNE I STAMBENE INSPEKCIJE
 Aleja Bosne Srebrenе bb
 71000 SARAJEVO

Predmet: Dostava izvještaja.

Poštovani.

Na osnovu Vašeg rješenja broj UP-1-14-06/10-23.2-01606/19 od 25.03.2019.godine u prilogu Vam dostavljamo izvještaj o rezultatima mjerena emisije zagadjujućih materija broj 101/19.
 Drugi izvještaj dostavljen ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Srdačan pozdrav.



1. ORGANIZACIJA KOJA VRŠI MJERENJE		2. VRJEME MJERENJA		3. KONTROLISANA KOPIJA IZVJEŠTAJA	
Naziv:	Spesektr RH d.o.o Sarajevo Hramdžić Kreševljakovića b 18	Godina:	2018	Za korisnika:	
Adresa:		Datum servisiranja:		Za Ministarstvo:	
Broj rješenja:		Datum mjerjenja:	08.04.2019	Za org. koja vrši mjerjenje:	
S. br. uređaja	873144855181	Vrijeme mjerjenja:			
4. PODACI O VRSTI MJERENJA					
Garantno mjerjenje emisije:	<input checked="" type="checkbox"/>	Naziv:	FAZ-IM GRADNA d.o.o Ilijas	5. PODACI O KOTLOVNICI	
Periodično mjerjenje emisije:	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefon:	033 402 658	Naziv:	FAZUM GRADNA d.o.o Ilijas
Posebno mjerjenje:	<input type="checkbox"/>	Ulica i br.:	Iješćevo 642-a	Ulica i br.:	Iješćevo 642-a
		Mjesto:	Ilijas	Mjesto:	Ilijas
		Općina:	Ilijas	ID broj:	4 2 0 0 3 4 7 4 2 0 0 0 8
6. PODACI O VLASNIKU KOTLOVNICE					
iz ložišta na čvrsta, tečna i gasovita goriva na osnovu Zakona o zaštiti zraka (Službene novine FBiH broj 33/03, 4/10) i Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 1/13)	10/19				
7. NAMJENA I OPIS KOTLOVNICE					
Namjena (Grijanje, Tehnološke potrebe, Kombinovano)					
Godina puštanja u pogon:					
Broj kotlova u kotlovnici:					
Identifikacija kotla u kotlovnici:					
Da li svaki kotač ima svoj dimnjak? (DA/NE)					
Broj dimovodnih cijevi u dimnjaku:					
Visina dimnjaka (m):					
Unutrašnji prečnik dimnjaka (cm):					
Geografske koordinate dimnjaka X=					
(Gauss-Krüger 5 koordinatni sistem) Y=					
8. PODACI O VRSTI I POTROŠNJI GORIVA					
Vrsta goriva (Tečno, Gasovito, Čvrsto)					
Potrošnja goriva u predhodnoj godini:					
1 - Ugali (t/a):					
1 - 2 - Ekstra lako ulje (l/a):					
D - LS, L ulje (t/a):					
2 - SR, T (Mazut) (t/a):					
10 - Prirodni gas (Sm ³ /a)					
200x200 - Drvo (m ³ /a)					
43° 59' 28" - Biomasa (t/a)					
18° 13' 42" - Drugo					
9. PODACI O KOTLU					
Proizvođač:	Šing Visoko				
Tip:	<input type="checkbox"/>				
Nazivna toplotna snaga u kW _{th} :	35				
Godina proizvodnje:	<input type="checkbox"/>				
Godina puštanja u pogon:	<input type="checkbox"/>				
Fabrički broj:	<input type="checkbox"/>				
10. PODACI O GORIONIKU					
Tip:	Proizvođač:				
Nazivna toplotna snaga u kW _{th} :	<input type="checkbox"/>				
Godina ugradnje:	<input type="checkbox"/>				
Način loženja (samo za čvrsto gorivo):	<input type="checkbox"/>				
Ručno	<input type="checkbox"/>				
Temperatura vode u kotlu:	<input type="checkbox"/>				
	<input checked="" type="checkbox"/> Automatski				

11.1. REZULTATI MJERENJA EMISIJE (svedeno na referentni sadržaj O₂ u dimnim gasovima, normalne uslove od 273 K i 1013 mbar i suhe dimne gasove)

Parametar mjerjenja	Mjerna jedinicna	Upotrebljena metoda mjerjenja	Izmjerena vrijednost	Mjerna nesigurnost	Ukupno godišnje opterećenje na okoliš (kg/a)
11.1 PROCESNI PARAMETRI					
Brzina dimnih gasova	m/s	BAS ISO 10780	/	0,7	--
Temperatura dimnih gasova	°C	BAS ISO 10780	119,5	2,3	--
Protok dimnih gasova	m ³ N/h	BAS ISO 10780	/	25,8	--
Izmjereni volumni sadržaj O ₂	%	BAS EN 14789	13,55	0,28	--
11.2 KONCENTRACIJE POLUTANATA					
SO ₂	mg/m ³ N	BAS ISO 7935	618,04	8,31	--
NO _x	mg/m ³ N	BAS EN 14792	277,94	4,96	31,08*
CO	mg/m ³ N	BAS EN 15058	995,13	16,51	--
Čvrste čestice	mg/m ³ N	BAS EN 13284	/	/	1,66*
Dimni broj	-	/	/	/	--
TOC	mg/m ³ N	/	/	/	--
11.3 POLLUTANTI KOJI JE POTREBNO MJERITI U ODNOŠU NA GORIVO, VRSTU I KAPACitet POSTROJENJA					
Srednja postrojenja za sagorijevanje					
Novi postrojenja					
Postrojčka postrojenja	puštena u rad poslije 11. jan 2013.	Nova postrojenja	puštena u rad poslije 11. jan 2013.	Nova postrojenja	puštena u rad prije 11. jan 2013.
Vrsta goriva	Čvrsto	Trećno	Gasovitno	Čvrsto	Trećno
Vrsta polutantata	1-50 MWth	5-50 MWth	10-50 MWth	< 1 MWth	<= 5 MWth
SO ₂	X	X	X	X	X
NO _x	X	X	X	X	X
CO	X	X	X	X	X
Čvrste čestice	X	X	X	X	X
Dimni broj	X	X	X	X	X
TOC	X			X	X
12. NAPOMENA					
Svi podaci su potraženi sa lokacije mjerjenja u PMU Beograd preko emisione mreže opterećenja okoliša. Izvodi se na ovoj karta.					



Izvodac mjerjenja
FAZUM



11




«Inspekt – RGH» d.o.o. Sarajevo
I n s p e k c i j s k o t i j e l o
 Hamdije Kreševljakovića 18/I, 71 000 Sarajevo
 Centrala: Tel.: ++ 387 33 225 880; 225 881; 225 884.
 Faks: ++ 387 33 225 882.

Datum: 10.04.2019.
 Broj: 101/19
 Strana: 11 od 13

I n s p e k c i j s k o t i j e l o r a d i u s a g l a s n o s t i s a p r a v i l i m a I F I A - L o n d o n

Vrsta robe:
 Br. inloga/ID kod:
 Broj narudžbe/Ugovora:
 Korisnik usluge:
 Mjerenje izvršio:
 Mjerenje vršeno na:
 Mjesto i datum mjerenja:
 Mjesto ispitivanja:
 Hologram br.:

Emisija u zrak iz stacionarnih izvora
 N/003-S/19
 Narudžbenica br. 003-S/19 od 03.04.2019.g.
 FAZUM Gradnja d.o.o. Ilijaš
 Ispitni laboratorij Kakanj
 Dimovodni kanal kotla br.2.
 Ilijaš, 08.04.2019. godine
 Kakanj
 29285



R. br.:1	Kotlovsко постројење br.1 Energent: Ugalj 15 t – за оба котла укупно	Datum i vrijeme mjerenja: 08.04.2019. 09:00-10:45h
Način rada postrojenja:	kontinualan	
Vrijeme uzorkovanja: 09:00-10:45 h		
Referentni sadržaj kisika, O ₂ : 6%		
Unutrašnja dimenzija (presjek) dimnog kanala peći (m): 0,20	Površina presjeka (m ²): 0,031	
Brzina plinova (m/s): /		
Temperatura plinova (°C) ²⁾ : 123,5	Temperatura zraka okoline (°C) ^{3) 2)} : 15	
Pritisak plinova (Pa) ²⁾ : /		
Volumni protok plinova (m ³ /h): /		
Volumni protok plinova normiran (n.u. P,T), Nm ³ /h ²⁾ : /		
Volumni protok plinova sveden na ref. sadržaj kisika, Nm ³ /h ²⁾ : /		

²⁾ Metod nije akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH – BATA.


³⁾ Modificirana standardna metoda validirana od strane proizvođača opreme.

Mjereni parametri	Izmjerene vrijednosti	Mjerna nesigurnost	Rezultati svedeni na n.u.ref.O ₂	Granične vrijednosti	Godišnje opterećenje (t/god.)
Kisik, O ₂	14,22 %	0,29	/	/	/
Ugljen (II) oksid, (CO)	350,51 ppm	14,63	969,33 mg/Nm ³	1000 mg/Nm ³	/
Ugljen (IV) oksid, (CO ₂)	6,36 %	0,13	/	/	/
Azotni oksidi, (NO _x)	72,94 ppm	5,37	330,81 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³	/
Sumpor (IV) oksid, (SO ₂)	119,56 ppm	9,26	756,50 mg/Nm ³	/	/
Čvrste čestice	/	/	/	150 mg/Nm ³	/
Čad (po Bacharach-u) ²⁾	/	/	/	/	/

²⁾ Metod nije akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH – BATA.

OCJENA USKLAĐENOSTI:

Shodno rezultatima provedene inspekcije potvrđujemo da koncentracije zagađujućih materija ZADOVOLJAVAju granične vrijednosti propisane važećim zakonskim normama.



Tehnički rukovodilac Inspekcijskog tijela:

Zaimović Mirsad, dipl. ing. hem.

Št. 19. Šešepić
S. Šešepić

1. ORGANIZACIJA KOJA VRŠI MJERENJE		2. VRJEME MJERENJA		3. KONTROLISANA KOPJA IZVIJEŠTAJA	
Naziv:		Godina:		Za koisnika:	
Adresa:		Datum servisiranja:		Za Ministarstvo:	
Broj rješenja:		Datum mjerjenja:		Za org. koja vrši mjerjenje:	
S. br. uređaja		Vrijeme mjerjenja:			
4. PODACI O VRSTI MJERENJA		5. PODACI O KOTLOVNICI		6. PODACI O VLASNIKU KOTLOVNICE	
Garantno mjerjenje emisije:	<input type="checkbox"/>	Naziv:		Naziv:	
Periodično mjerjenje emisije:	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefon:		Ulica i broj:	
Posebno mjerjenje:	<input type="checkbox"/>	Ulica i broj:		Mjesto:	
		Mjesto:		ID broj:	
		Općina:			
<p>Izvještaj o rezultatima mjerjenja emisije zagađujućih materija br.: 19/13/28</p> <p>izložta na čvrsta, tečna i gasovita goriva na osnovu Zakona o zaštiti zraka (Službene novine FBiH broj 33/03, 4/10) i odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 1/13)</p> <p>i odlike o razvoju, tehnološke potrebe, Kombinovano</p>					
<p>7. NAMJENA I OPIS KOTLOVNICE</p> <p>Namjena (Grijanje, Tehnološke potrebe, Kombinovano)</p> <p>Godina puštanja u pogon:</p> <p>Broj koticva u kotlovnici:</p> <p>Identifikacija kotla u kotlovnici:</p> <p>Da li svaki kotao ima svoj dimnjak? (DA/NE)</p> <p>Broj dimovodnih cijevi u dimnjaku:</p> <p>Visina dimnjaka (m):</p> <p>Unutrašnji prečnik dimnjaka (cm):</p> <p>Geografske koordinate dimnjaka X= _____ Y= _____ (Gauss-Krüger 5 koordinatni sistem)</p> <p>8. PODACI O VRSNOSTI I POTROŠNJI GORIVA</p> <p>Vrsta goriva (Tečno, Gasovito, Čvrsto)</p> <p>Potrošnja goriva u predhodnoj godini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugalj (t/a): - Ekstra lako ulje (l/a): - LS, L ulje (l/a): - SR, T (Mazut) (t/a): - Prirodni gas (Sm³/a) - Druvo (m³/a) - Biomasa (t/a) - Drugo <p>10. PODACI O GORIONIKU</p> <p>Proizvodjač:</p> <p>Tip:</p> <p>Nazivna topločna snaga u kW-ih:</p> <p>Godina proizvodnje:</p> <p>Godina puštanja u pogon:</p> <p>Fabrički broj:</p>					


11.1. REZULTATI MJERENJA EMISSIJE (svedenc na referentni sadržaj O₂ u dimnim gasovima, normalne uslove od 273 K i 1013 mbat i suhe dimne gasove)

Parametar mjerjenja	Mjerna jedinica	Upotrebljena metoda mjerjenja	Izmjereni vrijednost	Mjerna sigurnost	Ukupno godišnje opterećenje na okoliš [kg/ta]
					-
11.1.1 PROCESNI PARAMETRI					
Brzina dimnih gasova	m/s	-	-	-	-
Temperatura dimnih gasova	°C	-	-	-	-
Protok dimnih gasova	m ³ /N/h	-	-	-	-
Izmjereni volumni sadržaj O ₂	%	-	-	-	-
11.1.2 KONCENTRACIJE POLUTANATA					
SO ₂	mg/m ³	-	-	-	-
NO _x	mg/m ³	-	-	-	-
CO	mg/m ³	-	-	-	-
Čvrste čestice	-	-	-	-	-
Dimni broj	-	-	-	-	-
TOC	mg/m ³	-	-	-	-
11.1.3 POLUTANTI KOJI SE POTREBNO Mjeriti u odnosu na gorivo, vrstu i kapacitet postrojenja					
Srednja postrojenja za sagorijevanje		Postrojenja postrojenja		Nova postrojenja	
Nova postrojenja		puštena u rad poslije 11. jan 2013.		puštena u rad poslije 11. jan 2013.	
puštena u rad poslije 11. jan 2013.		guštena u rad poslije 11. jan 2013.		puštena u rad prije 11. jan 2013.	
Vrsta goriva	Čvrsto	Gasevito	Čvrsto	Čvrsto	Čvrsto
Vrsta polutantata	1-50 MWth	5-50 MWth	1-50 MWth	1-50 MWth	<= 1 MWth
SO ₂	X	X	X	X	X
NO _x	X	X	X	X	X
CO	X	X	X	X	X
Čvrste čestice	X	X	X	X	X
Dimni broj	X	X	X	X	X
TOC	X	X	X	X	X
12. NAPOMENA					
Izvođač emisija Za Naručioca					
Kontrola laboratorije					

IZVJEŠTAJ O MJERENJIMA EMISIJE ZAGADUJUĆIH MATERIJA U ZRAK

Naručilac: Tayson Vogošća

1. LOKACIJE POSTROJENJA



Slika 1.1. Lokacija kotlovnice Tayson Vogošća (Izvor:Google Earth)

2. OPIS POSTROJENJA I MJERNIH MJESTA

KOTAO 1/2

Naziv: Termomont Šimanovci
Tip: TKK3 180
Toplotna snaga: 120 kW
Fabrički broj: 13-15272/15284

KOTAO 2/2

Naziv: Termomont Šimanovci
Tip: TKK3 180
Toplotna snaga: 120 kW
Fabrički broj: 13-15272/152843



Slika 2.1. Kotlovi u objektu Tayson Vogošća

Mjerno mjesto

Mjerno mjesto za uzorkovanje dimnih plinova u objektu Tayson Vogošća nalazi se na dimnjači kotla. Dimnjača je kružnog poprečnog presjeka promjera 0,25 m. Obzirom na datu površinu mjerne ravni, odnosno navedene promjere, dimnjača na kotlu prema standardu BAS EN 15259:2009 treba da imaju jednu mjeru liniju i mjerjenje u najmanje 1 mjerenoj tački, te da se nalaze na propisnoj udaljenosti

IZVJEŠTAJ O MJERENJIMA EMISIJE ZAGADUJUĆIH MATERIJA U ZRAK

Naručilac: Tyson Vogošća

Granične vrijednosti emisije za pogone za sagorjevanje, definisane su Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorjevanje (Sl.novine FBiH br. 03/13), kod upotrebe drveta kao osnovnog enegenta. Shodno navedenom Pravilniku u narednoj tabeli su date granične vrijednosti za emisije u zrak pri upotrebni drveta kao osnovnog enegenta i usporedba dobivenih vrijednosti sa iskazanim graničnim, pri normalnom radnom režimu.

Tabela: Usporedba izmjerena koncentracija zagađujućih materija u dimnim plinovima sa Graničnim vrijednostima prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorjevanje (Sl.novine FBiH br. 03/13) – Prilog VI, postojeća mala postrojenja za sagorjevanje za energetička goriva

Tabela 10.1. Usporedba sa graničnim vrijednostima emisija za čvrsta goriva

Parametar	Granična vrijednost emisije	Rezultati svedeni na suni gas (normalno stanje) G ₀ za:	
		Kotao I/2	Kotao Z/2
CO (mg/Nm ³)	1000	989,80	1009,82
NO _x (mg/Nm ³)	400	50,08	55,40
Dimenzionir (skala po Bacharachu)	1	1	1

11. KOMENTAR REZULTATA MJERENJA

Na temelju izmjerena vrijednosti, te izvedenih proračuna, može se zaključiti da koncentracije u dimnim plinovima ne prelaze granične vrijednosti propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorjevanje (Sl.novine FBiH br. 03/13).

12. PRILOZI

- Certifikati o kalibraciji korištene opreme i CRM materijala
- Obrasci o emisijama u zrak za Kanton Sarajevo





«Inspekt – RGH» d.o.o. Sarajevo

In spe k cijsko t i j e l o

Hamdije Kreševljakovića 18/I, 71 000 Sarajevo
Centrala: Tel: ++ 387 33 225 880; 225 881; 225 884.
Faks: ++ 387 33 225 882.

Datum: 21.01.2019.

Broj: 06/19

Strana: 2 od 12

In spe k cijsko t i j e l o r a d i u s a g l a s n o s t i s a p r a v i l i m a I F I A - L o n d o n

OPŠTI PODACI:

Naziv: Izvještaj o mjerenu emisije zagađujućih materija u zrak za „INTERLIGNUM d.o.o. Teslić“, PJ Džemala Bijedića 164 Sarajevo

Izvršilac: Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo

Ulica: Hamdije Kreševljakovića 18/I

Poštanski broj/sjedište: 71000 Sarajevo

Tel.: +387 33 225 880; 225 881; 225 884.

Faks: +387 33 225 882.

e-mail: ins-rgh@bih.net.ba

Mjerenja izvršio: Abdulkerim Popaja, dipl.biol.

Izvještaj kontrolirao:



Tehnicki rukovodilac Inspekcijskog tijela
Mirsad Zaimović, dipl.ing.hem.

Naručilac: INTERLIGNUM doo Teslić

Ulica i br: Kninska 21

Poštanski broj/sjedište: 74270 Teslić

Tel.: 066 719 441

Faks: /

e-mail: admir@interignum.net

Registarski broj i datum registracije: /

Lokacija postrojenja na kojem se vrši mjerjenje: Lokacija mjerjenja Poslovna jedinica

Interignum, PJ Džemala Bijedića 164 u Sarajevu (Drvomarket)

Kontakt osoba: Gdin Admir Mujkić

Potpis ovlaštene osobe: M.P.



«Inspekt – RGH» d.o.o. Sarajevo
Inspekcijsko tijelo
Hamdije Kreševljakovića 18/I, 71 000 Sarajevo
Centrala: Tel.: ++ 387 33 225 880; 225 881; 225 884.
Faks: ++ 387 33 225 882.

Datum: 21.01.2019.
Broj: 06/19
Strana: 11 od 12

Inspekcijsko tijelo radi u saglasnosti sa pravilima IFIA - London

8. ZAKLJUČAK

Na osnovu izmjerenih koncentracija zagadjujućih materija u zrak iz stacionarnih izvora za «Interignum d.o.o. Teslić, PJ Džemala Bijedića 164 Sarajevo», izvršenih dana 17.01.2019. godine, može se zaključiti da ovako dobijene vrijednosti ne prelaze granične vrijednosti emisija, propisane važećim zakonskim i podzakonskim normama.

Preporuke za unaprjeđenje stanja ako su izmjerene vrijednosti veće od dozvoljenih: /.



Tehnički rukovodilac inspekcijskog tijela:

Zaimović Mirsad

Zaimović Mirsad, dipl. ing. hem.

Modrac b.o. 75300 Lukavac BiH
+387 35 553 999, 554-444, 554-445
email: info@tqm.ba, web: www.tqm.ba



Broj izvještaja: 6-405/18

Stranica 2 od 17

Lukavac, akreditiran je za izradu EA-TA-e, biljetarnog potpisnika EA MLA, pod registrskim brojem akreditacije LI-75-01, prema
GAS EN ISO/IEC 17025 za izvođenje fiziko-hemijskih ispitivanja zraka (emisije iz stacionarnih izvora)

PODACI:

I Izvještaj o mjerenu emisije zagađujućih materija u zrak

ic: Bingo d.o.o. Tuzla
Bosanska poljana bb, 75 000 Tuzla
Tel: +387 35 368 900
Fax: +387 35 368 905
Ovlaštena osoba:
Potpis ovlaštene osobe: MP



TQM d.o.o. Lukavac

Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju
Modrac b.b., 75300 Lukavac
Identifikacioni broj: 4209977290008
PDV broj: 209977290008
tel/fax: +387 35 553 999, 554-444, 554-445
web: www.tqm.ba, email: info@tqm.ba
Kontakt osoba: Semir Suljić, Tehnički rukovodilac odjela emisije u zrak i buke

a: Mrakovi bb, Ilijaš

rski broj: 6-405/18


otokola: 3873/18

: 10.12.2018.godine

ici: Mirza Tokić dipl.ing.

Tehnički rukovodilac odjela emisije u zrak i buke

.....
Semir Suljić dipl.ing.en.



TQM d.o.o. Lukavac – Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju


Modrač b.b., 75300 Lukavac, BiH
tel/fax: +387 35 553 999, 554-444, 554-445
email: info@tqm.ba, web: www.tqm.ba



Broj izvještaja: 6-406/18

Stranica 17 od 17

Laboratorijski TQM d.o.o. Lukavac, akreditiran je od strane BATA-e, bilatelarnog potpisnika EA MLA, pod registarским brojem akreditacije LI-75-01, prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025 za izvođenje fizičko-hemijskih ispitivanja zraka (emisije iz stacionarnih izvora)



SKICA MJERNOG MJESTA

8. ZAKLJUČAK, MIŠLJENJA I TUMAČENJA*

Ispitivanja su vršena u cilju zadovoljavanja uslova iz Zakona o zaštiti zraka (Službene novine FBiH, broj: 33/03, Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje – "Službene novine F BiH", br. 03/13 i Pravilnika o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak "Službene novine F BiH" broj 9/14).

Na dan 03.12.2018. godine vršeno je mjerjenje emisije dimnih plinova na dimovodnom kanalu kotla u kotlovnici TC Bingo d.o.o. Ilijaš.

Na osnovu izmjerениh vrijednosti i dobijenih rezultata nakon preračunavanja može se zaključiti da emisija dimnih plinova na ovom stacionarnom izvoru zadovoljava važeće zakonske norme.

*Zaključak, mišljenja i tumačenja, navedena u ovom izvještaju izvan su akreditovanog područja.

9. PRILOZI

Certifikat o akreditaciji

Certifikati o kalibraciji mjernih uređaja

- Kraj izvještaja -

Alternativa
Put Famosa 38
71210 Ilidza
Tel: +387 33 475 864
Fax: +387 33 475 860
Mob.: +387 61 646 826
Bosna i Hercegovina
e-mail: edin@alternativa.ba

Dopis broj: D-309-L1/19

Poslano: mailom, faxom, poštom

Sarajevo, 26.12.2019.godine

Predmet: Potvrda o izvršenim mjeranjima

Poštovani,

Stručni tim firme Dvokut pro d.o.o. je dana 25.12.2019. godine izašao na teren i izvršio monitoring zagadjujućih materija u zrak iz kotlova na lokaciji Alternativa. Ovim putem Vas obavještavamo da ćemo izvještaj dostaviti najkasnije do kraja tekuće godine.

S poštovanjem,

Larisa Huseinović
Larisa Huseinović

DVOKUT PRO SARAJEVO

Bosna i Hercegovina
71000 Sarajevo
Avde Hume 11
Tel: +387 33 447 875
Fax: +387 33 447 881
E-mail: adisa.huseinovic@dvokut.ba
Web: www.dvokut.ba

DVOKUT pro Avde Hume 11, BA - 71 000 Sarajevo
Tel +387 33 447 875 Fax +387 33 447 881 e-mail dvokut@bih.net.ba web: www.dvokut.ba

ENERGIJA I OKOLIŠ , Projektiranje, inženjering, consulting i mjerjenje

Održecid: bank br 3184202/7502/77686, Kantonalni sud u Sarajevu, Pg br 65 01 0/85 12 (stan brsj 1 1/854)
ID Broj 420002-810005 PDZ broj ZD012/810005






Raznovrstan assortiman naše proizvodnje omogućava svim zainteresovanim kupcima da pronađu proizvod koji im najbolje odgovara, kako granulacijom, tako i kvalitativnim karakteristikama pojedinih granulacija. U niže navedenoj tabeli pogledajte prikaz kvalitativnih karakteristika granulacije uglja "Kocka".


Kvalitativne karakteristike mrkog uglja Rudnika 'Breza'


"Kocka"

Sadržaj	Jedinice	Metod	Sa dostavnom vlagom	Sa vlagom u analitičkom uzorku
Gruba vлага	%m/m	ASTM D 3302	4,30	
Higro vлага	%m/m	ASTM D 3173	4,10	4,28
Ukupna vлага	%m/m	ASTM D 3302	8,40	
Pepeo	%m/m	ISO 1171	16,44	17,18
Isparljive materije		ISO 562	35,88	37,50
Sagorljive materije	%m/m	INS 8061030	75,16	78,54
Koks	%m/m	INS 8061031	55,78	58,29
Cfix	%m/m	INS 8061031	39,40	41,18
Gornja toplotna vrijednost	kJ/kg	INS 1928	24 137	25 221
Donja toplotna vrijednost	kJ/kg	INS 1928	23 047	24 137
Ukupni sumpor	%m/m	ASTM D 3177	2,02	2,11
Sumpor u pepelu	%m/m	ASTM D 1757	1,11	1,16
Sumpor gorivi	%m/m	INS 8061058	0,91	0,95
Granulacija i %				
Granulacija	mm	do 30	30 - 60	> 60
Postotak	%	3,00	91,80	5,20

Izvještaj o kvalitetu uglja Rudnika Breza, izdat je od strane ispitnog laboratorija Inspekt RGH Sarajevo, koji posjeduje akreditaciju po BAS EN ISO/IEC 17025 za hemiju.









certifikat za
pellet

000087



JUGOINSPEKT BEOGRAD

CARGO SUPERINTENDENCE CORPORATION
11000 BEOGRAD, Čika Ljubina 8/V

16/02/2018

Nº. _____ Pos. _____

Beograd, _____

CERTIFICATE

02-30-24

ABOUT QUALITY

By order of firm SAVOX d.o.o., Johovac bb, 75446 Milići, RS/BiH, it was carried out sample preparation and technical analysis on received sample of wooden pellets (fir), as follows:

Goods: Wooden pellets (fir)

Producer: SAVOX d.o.o.

Date and place of testing: Johovac bb, 75446 Milići, RS/BiH

15-16/02/2018, Belgrade

SAMPLE PREPARATION AND TECHNICAL ANALYSIS

were carried out in accordance with SRPS/ISO CEN/TS and the following result were obtained:

Sample No. 64/2018

Dimension

Wooden pellets

Base

(as received)

\varnothing (6,00 – 6,30) mm

L = 5-50 mm (cca. 97 %)

(as received)

0,97 % < 3,15 mm

(as received)

8,26 %

(as received)

Sieve analysis

652 kg/m³

(as received)

Moisture

1.162 kg/m³

(as received)

Bulk density

1.05 %

(as received)

Unit density

72,32 %

(as received)

Ash

18.710 kJ/kg

(as received)

Volatile matters

17.372 kJ/kg

(as received)

HCV

LCV

MANAGER


Dr Ljubisav Jakšić

This inspection has been carried out to the best of our knowledge and conscience. Our certificate does not absolve the seller and/or the buyer from their contractual responsibilities and refers exclusively to the state of the goods at the time of our inspection. In case of cargo superintendence or inspection of goods we are responsible in accordance with the deed contract, in case of taking over of goods in accordance with principles of power of attorney, while for weight and quality guarantee transactions we are responsible in accordance with the stipulations of contracts concluded relative to such transaction.

1. Opis makro i mikro lokacije

Makrolokacija:


- Proizvodni pogon „AMA Adriatic“ d.o.o. Sarajevo, se nalazi u industrijskoj zoni opštine Ilijaš na adresi Ilijaš, Donja Luka bb. Predmetni pogon se bavi proizvodnjom hidrauličnih cilindara i sjedišta za radne mašine. Zapadno od lokacije pogona prostire se autoput A1, rijeka Bosna i zelene površine. Istočno, južno i sjeverno se prostiru poslovni i pojedini stambeni objekti (naselje Luka) u industrijskoj zoni. Sjeverno od lokacije se nalazi rijeka Misoča, te grad Ilijaš. Pristup pogonu je omogućen sa regionalnog puta R445 Ilijaš – Semizovac – Sarajevo, na koji se nadovezuje sporedna saobraćajnica.



Slika 1.1 Satelitski snimak šire lokacije

Mikrolokacija:

- Unutar pogona se nalaze dvije kotlovnice. Prva kotlovnica je na TNG, smještena je u zasebnu prostoriju i ulaz joj je omogućen samo sa polja. Druga kotlovnica se nalazi unutar objekta i unutar nje je instaliran kotao na pelet.



Slika 1.2 Snimak uže lokacije, lokacija kotlovnice i dimnjak

7.5. Posebni događaji i incidenti u toku vršenja mjerena

Nije bilo posebnih događaja ili incidenata u toku vršenja mjerena.

7.6. Odstupanje od standarda

Za potrebe mjerena parametara emisije dimnih plinova, podugovorena je ispitna laboratorija „INZIO“ d.o.o. Tuzla. Podugovoreni parametri NO_x i SO₂ su unutar obima (skoupa) akreditacije i.l. „INZIO“.

Shodno tome, odstupanje od standarda kao i mjerena nije bilo, jer je izvršeno mjerene i analiza koncentracija azotnih oksida i sumpor dioksida od strane akreditovane Ispitne Laboratorije „INZIO“ d.o.o. Tuzla, , izvještaj br. 378-26/ILE-19, od 09.04.2019. godine, prema akreditovanim metodama:

- BAS EN 14792 Stacionarni izvori emisije – Određivanje masene koncentracije NO_x, mjerni princip; Hemiluminoscencija, i
- BAS EN 7935 i BAS EN 14791 Stacionarni izvor emisije – Određivanje masene koncentracije SO₂, mjerni princip; NDIR.

Mjerenje temperature i pritiska u dimovodnom kanalu, te iskorištenja vršeno je pomoću uređaja za mjerene emisije dimnih plinova. Mjerenje temperature okoline se vršilo pomoću meteorološke stanice „TFA Dostmann“.

8. Konstatacija

Koncentracije ugljik monoksida i azotnih oksida, te dimni broj, u dimnim plinovima oba toplovodna kotla se nalaze u okviru graničnih vrijednosti propisanih Pravilnikom.



Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.o.o. Tuzla

IZVJEŠTAJ

O REZULTATIMA MJERENJA EMISIJE IZ STACIONARNIH
IZVORA U ZRAK IZ KOTLOVNICE

“KALEA” d.o.o. ILIJAŠ

Tuzla, januar 2020.godine

7. REZULTATI MJERENJA

Mjerenja su vršena dana 16.01.2020.godine.

Tabela 7.1 Sastav dimnih plinova u dimnom kanalu za kotao

Redni broj: 1.	Kotao: Gorivo: čvrsto (ugalj-drvo)	Datum i vrijeme mjerena: 16.01.2020.godine, od 09 ⁰⁰ do 10 ²⁰
Kapacitet postrojenja u toku mjerena:		Postrojenje je radio optimalnim kapacitetom
Način rada postrojenja:		Kontinuiran
Vrijeme uzorkovanja: 80 min		
Prosječna konstanta pitotove cijevi (ispod korijena): $\alpha K=0,604$		
Udio vlage u plinovima: 3,67 %		
Referentni sadržaj O ₂ : 13 %		
Geografski položaj mjernog mesta određen je Gauss-Krügerovim kordinatama:		
geografska dužina	X = 4866516	
geografska širina	Y = 65222208	
Oznaka filtera:	1	
Blank Test:	-	%
Dimenzije dimovodnog kanala =	Ø 0,40	m
Površina mjerne ravni =	0,125	m ²
Brzina plinova =	4,45	m/s
Protoka plinova =	2002,50	m ³ /h
Temperatura plinova =	422,61	K
Temperatura zraka okolice =	271,05	K
Atmosferski pritisak =	968,50	hPa
Statički pritisak =	0,13	hPa
Napon vodene pare =	11	hPa
Apsolutni pritisak suhog plina =	968,63	hPa
Volumen suhog plina =	0,75	Nm ³ /m ³
Protok suhog plina svedenog na normalne uslove =	1501,88	Nm ³ /h

Mjereni parametri	Izmjerene vrijednosti	Mjerna nesigurnost (%)	Rezultati svedeni na suhi gas, (O ₂ je 13%)	Granicne vrijednosti	Opterećenje zraka
Ugljik(IV)oksid (CO ₂)	7,48 %	±7,23			
Ugljik(II)oksid (CO)	526,63 ppm	±8,18	784,84 mg/Nm ³	2000 mg/Nm ³	1,179 kg/h
Sumpor(IV)oksid (SO ₂)	79,36 ppm	±9,12	270,60 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³	0,406 kg/h
Azotni oksidi (NO _x)	40,98 ppm	±7,21	100,16 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³	0,150 kg/h
Kisik (O ₂)	12,38 %	±8,05			
Cvrste čestice	21,19 mg/m ³	±7,63	40,86 mg/Nm ³		0,061 kg/h

Data proširena mjerna nesigurnost dobijena množenjem standardne nesigurnosti sa faktorom k=2.

* Metodologija, način, proračun i rezultat proračuna opterećenja zraka zagađujućim materijama navedeni u ovom izvještaju izvan su akreditiranog područja.

Tabela 7.2 Minimalne performance karakteristika za SRM

Karakteristike performansi	Rezultati laboratorijskih i terenskih ispitivanja	Parcijalna standardna nesigurnost	Vrijednost parcijalne standardne nesigurnosti za garančnu vrijednost
Smanjenje	$\leq \pm 0,3\%$ volumena	0,26	0,12
Nula drifta	$\leq \pm 0,2\%$ volumena/24 h	0,28	0,14
Span drift	$\leq \pm 0,2\%$ volumena/24 h	0,09	0,07
Osjetljivost na volumni protok	$\leq \pm 1,0\%$ raspona	0,8	0,11
Osjetljivost na atmosferski pritisak	$\leq \pm 1,5\%$ u rasponu/kPa	1,6	0,08
Osjetljivost na temperaturu okoline	$\leq \pm 0,3\%$ volumena/10 K	0,14	0,15
Osjetljivost na električni napon	$\leq \pm 0,1\%$ volumena/10 V	0,09	0,07
Interferentni: NO (300 mg/m ³)		0,07	0,018
Interferentni: NO ₂ (30 mg/m ³)		0,06	0,006
Interferentni: CO ₂ (10%)		-0,008	-0,0042
Ponovljivost standardne devijacije na nivou raspona	$\leq \pm 0,4\%$ u odnosu na raspon	0,6	0,12
Nesigurnost kalibracijskog plina	$\pm 2,0\%$	2,0	0,12

Tabela 7.3 - Izračun godišnjeg opterećenja okoliša na osnovu emisije u zrak*

polutant	izmjerena vrijednost (mg/Nm ³)	protok plinova (Nm ³ /h)	vrijeme rada (h/a)	opterećenje okoliša	
				kg/h	t/a
ugljik(IV)oksid CO	526,63			1,179	2,358
sumpor(IV)oksid SO ₂	79,36			0,406	0,812
azotni oksidi NO _x	40,98	1501,88	2000	0,150	0,300
čvrste čestice	21,19			0,061	0,122

* - Izračun godišnjeg opterećenja okoliša, navedena u ovom izvještaju izvan su akreditovanog područja.

8. ZAKLJUČAK, MIŠLJENJA I TUMAČENJA*

Ispitivanja su vršena u cilju zadovoljavanja uslova iz Zakona o zaštiti zraka („Službene novine FBiH“, br. 33/03 i 4/10), Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Službene novine FBiH“, br. 03/13) i Pravilnika o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak („Službene novine FBiH“, br. 9/14).

Na dan 16.01.2020.godine vršena su mjerjenje emisije dimnih plinova na dimovodnom kanalu kotlovskega postrojenja preduzeća „KALEA“ d.o.o. Ilijaš, lokacija Bosanski Put b.b., općina Ilijaš.

Na osnovu izmjerenih vrijednosti i dobijenih rezultata nakon preračunavanja može se zaključiti da emisija dimnih plinova i čvrstih čestica na ovom stacionarnom izvoru **zadovoljava** važeće zakonske norme.

*Zaključak, mišljenja i tumačenja, navedena u ovom izvještaju izvan su akreditovanog područja.



„Inспект RGH“ d.o.o. Sarajevo
I s p i t n i l a b o r a t o r i j K a k a n j
Odjel za ugalj, koks, boksit i kruta biogoriva
Tel. ++ 387 32 554 768; Fax. ++ 387 32 558 930.

Strana 1 od 1

Ispitni laboratorij Kakanj je akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH (BATA) prema BAS EN ISO/IEC 17025 – Akreditacija br. LI-03-01.

I Z V J E Š T A J br:1088/13

o ispitivanju uglja

“GALEA”

Vrsta robe:

Ugalj-asortiman ORAH

ID kod:

N/122/13-A

Kupac/ Prodavac:

RMU BREZA

Korisnik usluge:

RMU BREZA

Uzorkovano iz:

/

Datum uzorkovanja:

05.06.2013

Datum prijema uzorka:

07.06.2013

Mjesto kontrole / Lab. oznaka:

Kakanj;1088/13-ugalj

Uzorkovao:

Naručilac usluge

A N A L I Z A :

Datum formiranja izvještaja: 13.06.2013

Vrsta analize	Unite mjerljivog	Metodologija	Datum	Analiza tehnika	Sredstava mjerljivog	Sa vlagom u anal. uzo.	Benzlage
Gruba vлага ⁵⁾	%m/m	ASTM D 3302	10.06.13		6,6	-	/
Higro vлага	%m/m	ASTM D 3173	10.06.13	0,12	4,21	4,51	/
Ukupna vлага	%m/m	ASTM D 3302	10.06.13		10,81	-	/
Pepeo	%m/m	BAS ISO 1171	10.06.13	0,64	21,28	22,79	/
Sagorive materije	%m/m	INS 8061030	10.06.13		67,91	72,71	/
Isparljive materije	%m/m	ISO 3071-1		0,58	/	/	/
Koks	%m/m	INS 8061031			/	/	/
C _{fix}	%m/m	INS 8061031			/	/	/
Ukupni ugljik	%m/m	ASTM D 5373		0,02	/	/	/
Vodonik ⁶⁾	%m/m	ASTM D 5373		0,06	/	/	/
Azot	%m/m	ASTM D 5373		0,07	/	/	/
Kiseonik ⁸⁾	%m/m	ASTM D 3176			/	/	/
Goraju topotna vrijed	KJ/kg	BAS ISO 1928	12.06.13	100	20.570	22.023	/
Donja topotna vrijed	KJ/kg	BAS ISO 1928	12.06.13		19.551	21.095	/
Sumpor ukupni	%m/m	ASTM D 3177	12.06.13	0,20	1,79	1,92	/
Sumpor u pepelu	%m/m	ASTM D 1757		0,24	/	/	/
Sumpor gorivi	%m/m	INS 8061058			/	/	/

Napomena:

¹⁾ Proširena nijerna nesigurnost dobijena je uz upotrebu faktora $k=2$ i nivoa prihvatljivosti od $p=95\%$.

²⁾ Metod nije akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH – BATA.

³⁾ Modificirana standardna metoda validirana od strane proizvođača opreme.

⁴⁾ Podugovorenja analiza.

⁵⁾ Podaci preuzeti od IT Inspekske.

⁶⁾ Podaci ne uključuju vodonik i kiseonik iz vlage

⁷⁾ Podaci uključuju vodonik i kiseonik iz vlage

U S L O V I R A D N E S R E D I N E :

Temperatura [°C]	Atmosferski pritisak [mm Hg]
25	760

Voda odjela:
 Vehab Irma Mr.hemije



Rukovodilac laboratorijske:
 Malta: pl. ing. tehn.





„Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo
Ispitni laboratorij Kakanj
Odjel za ugalj, koks, boksit i kruta biogoriva
Tel. ++ 387 32 554 768; Fax. ++ 387 32 558 930.

Strana 1 od 1

Ispitni laboratorij Kakanj je akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH (BATA) prema BAS EN ISO/IEC 17025 – Akreditacija br. LI-03-01.

IZVJEŠTAJ br:1087/13

o ispitivanju uglja

Vrsta robe:

ID kod:

Kupac/ Prodavac:

Korisnik usluge:

Uzorkovano iz:

Datum uzorkovanja:

Datum prijema uzorka:

Mjesto kontrole / Lab. oznaka:

Uzorkovao:

Ugalj-asortiman KOCKA

N/122/13-A

RMU BREZA

RMU BREZA

/

05.06.2013

07.06.2013

Kakanj;1087/13-ugalj

Naručilac usluge

ANALIZA:

Datum formiranja izvještaja:**13.06.2013**

						Savremenim metodom	Rezultate
Gruba vlaga ⁵⁾	%m/m	ASTM D 3302	10.06.13		6,0	-	/
Higro vlaga	%m/m	ASTM D 3173	10.06.13	0,12	4,53	4,82	/
Ukupna vlaga	%m/m	ASTM D 3302	10.06.13		10,53	-	/
Pepeo	%m/m	BAS ISO 1171	10.06.13	0,64	20,55	21,86	/
Sagorive materije	%m/m	INS 8661030	10.06.13		68,92	73,32	/
Isparljive materije	%m/m	ISO 5711-1		0,58	/	/	/
Koks	%m/m	INS 8661031			/	/	/
C _{fix}	%m/m	INS 8661031			/	/	/
Ukupni ugljik	%m/m	ASTM D 5373		0,02	/	/	/
Vodonik ⁶⁾	%m/m	ASTM D 5373		0,06	/	/	/
Azot	%m/m	ASTM D 5373		0,07	/	/	/
Kiseonik ⁶⁾	%m/m	ASTM D 3176			/	/	/
Gornja toplotna vrijed	KJ/kg	BAS ISO 1928	12.06.13	100	21.433	22.801	/
Donja toplotna vrijed	KJ/kg	BAS ISO 1928	12.06.13		20.416	21.866	/
Sumpor ukupni	%m/m	ASTM D 3177	12.06.13	0,20	1,80	1,91	/
Sumpor u pepelu	%m/m	ASTM D 1757		0,24	/	/	/
Sumpor gorivi	%m/m	INS 8661058			/	/	/

Napomena:

¹⁾ Proširena mjerena nesigurnost dobijena je uz upotrebu faktora k=2 i nivoa prihvatljivosti od p=95%.

²⁾ Metod nije akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH – BATA.

³⁾ Modificirana standardna metoda validirana od strane proizvođača opreme.

⁴⁾ Podugovorena analiza.

⁵⁾ Podaci preuzeti od IT Inspekte.

⁶⁾ Podaci ne uključuju vodonik i kiseonik iz vlage

⁷⁾ Podaci uključuju vodonik i kiseonik iz vlage

USLOVI RADNE SREDINE:

25

760

Vođa odjela:
Vrhovna Ima Mr hemije

Rukovodilac laboratorijske:
Maltar Ljubića, dipl. ing. tehn.



Izvještaj se ne smije umnožavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorijske. Rezultati analiza se odnose samo na testirani uzorak.
Izvještaj o ispitivanju vrijedi 15 dana od dana formiranja.

